

**ZAKON  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA\***

**Član 1**

U Zakonu o strancima („Službeni list CG“, br. 12/18, 3/19, 86/22 i 77/24) član 4 mijenja se i glasi:

„Ovaj zakon ne primjenjuje se na stranca koji po međunarodnom pravu uživa privilegije i imunitete i članove porodice tog stranca koji sa njim žive u zajedničkom domaćinstvu, kao i stranca koji je član administrativno-tehničkog osoblja, lokalnog konzularnog i pomoćnog osoblja u stranom diplomatskom i konzularnom predstavništvu i član administrativno-tehničkog osoblja u predstavništvu međunarodne organizacije, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.“

**Član 2**

U članu 6 stav 1 tačka 1 poslije riječi: “brodarska knjižica” dodaju se zarez i riječi: “putna isprava koju je izdao Međunarodni komitet Crvenog krsta”.

**Član 3**

U članu 8 stav 2 riječi: “organ uprave nadležan za policijske poslove” zamjenjuju se riječima: “organizaciona jedinica organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove koja vrši policijske poslove”.

U stavu 7 poslije riječi: “u državi porijekla” dodaju se riječi: “ili državi u koju treba da bude vraćen”.

**Član 4**

U članu 9 stav 1 riječi: “u koju je unesena viza ili važećom stranom putnom ispravom” zamjenjuju se riječima: “i važećom vizom ili važećom putnom ispravom”.

U stavu 2 riječi: „čija važnost“ zamjenjuju se riječima: „čije važenje“.

Poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

“Važećom se smatra lična karta čije važenje neće isteći najmanje tri mjeseca nakon planiranog datuma odlaska sa teritorije Crne Gore.”

Dosadašnji stav 6 postaje stav 7.

**Član 5**

Naziv poglavlja III mijenja se i glasi: “III. VIZE I VIZNI INFORMACIONI SISTEM”.

**Član 6**

U poglavlju III poslije naziva poglavlja dodaje se naziv potpoglavlja koji glasi: „1. Vize“.

**Član 7**

Član 18 mijenja se i glasi:

“Viza za duži boravak (viza D) izdaje se strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori duže od 90 dana, ali ne duže od 180 dana u vremenskom periodu od jedne godine, radi:

- obavljanja poslovnih aktivnosti, odnosno rada;
- vršenja službe u stranim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i predstavništvima

međunarodnih organizacija akreditovanim u Crnoj Gori;

- spajanja porodice;

- školovanja;
- učešća u programima međunarodne razmjene učenika i studenata ili drugim programima mladih;
- specijalizacije, stručnog osposobljavanja ili praktične obuke;
- naučnoistraživačkog rada;
- liječenja;
- korišćenja i raspolaganja pravom na nepokretnosti koju posjeduje u Crnoj Gori;
- obavljanja vjerske službe;
- obavljanja volonterskog rada u okviru Evropske volonterske službe;
- boravka u statusu digitalnog nomada;
- boravka u drugim slučajevima u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorom.

Viza za duži boravak (viza D) izdaje se za jedan ili više ulazaka u Crnu Goru.

Strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori radi obavljanja poslovnih aktivnosti, odnosno rada viza za duži boravak (viza D) može se izdati ako posjeduje garantno, odnosno pozivno pismo fizičkog ili pravnog lica ili drugi dokaz da će to fizičko ili pravno lice snositi troškove njegovog boravka u Crnoj Gori, uključujući i troškove smještaja i izdržavanja, kao i troškove napuštanja Crne Gore.

Strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori radi vršenja službe u stranim diplomatsko-konzularnim predstavništvima i predstavništvima međunarodnih organizacija akreditovanim u Crnoj Gori viza za duži boravak (viza D) može se izdati ako posjeduje dokaz o vršenju službe u tom predstavništvu.

Strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori radi spajanja porodice viza za duži boravak (viza D) može se izdati ako posjeduje dokaz da je član uže porodice crnogorskog državljanina ili stranca kome je odobren stalni ili privremeni boravak u Crnoj Gori, garantno pismo crnogorskog državljanina ili stranca čiji je član uže porodice ili drugi dokaz da će taj crnogorski državljanin ili stranac snositi troškove njegovog boravka u Crnoj Gori, uključujući i troškove smještaja i izdržavanja, kao i troškove napuštanja Crne Gore.

Strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori radi školovanja viza za duži boravak (viza D) može se izdati ako posjeduje dokaz o školovanju u Crnoj Gori, kao i dokaz o finansiranju troškova školovanja, izdržavanja, smještaja, zdravstvenog osiguranja i troškova povratka u državu čiji je državljanin.

Strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori radi učešća u programima međunarodne razmjene učenika i studenata ili drugim programima mladih viza za duži boravak (viza D) može se izdati ako posjeduje dokaz o učešću u programima međunarodne razmjene učenika i studenata ili drugim programima mladih, kao i dokaz o finansiranju troškova izdržavanja, smještaja, zdravstvenog osiguranja i troškova povratka u državu čiji je državljanin.

Strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori radi specijalizacije, stručnog osposobljavanja ili praktične obuke viza za duži boravak (viza D) može se izdati ako posjeduje dokaz da mu je odobrena specijalizacija, stručno osposobljavanje ili praktična obuka, kao i dokaz o finansiranju troškova specijalizacije, stručnog osposobljavanja ili praktične obuke, izdržavanja, smještaja, zdravstvenog osiguranja i troškova povratka u državu čiji je državljanin.

Strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori radi naučnoistraživačkog rada viza za duži boravak (viza D) može se izdati ako posjeduje dokaz o obavljanju naučnoistraživačkog rada u Crnoj Gori, kao i dokaz o finansiranju troškova izdržavanja, smještaja, zdravstvenog osiguranja i troškova povratka u državu čiji je državljanin.

Strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori radi liječenja viza za duži boravak (viza D) može se izdati ako posjeduje dokaz o liječenju u Crnoj Gori, dokaz o posjedovanju sredstava za plaćanje liječenja, kao i dokaz o finansiranju troškova izdržavanja, smještaja i troškova povratka u državu čiji je državljanin.

Strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori radi korišćenja i raspolaganja pravom na nepokretnosti koju posjeduje u Crnoj Gori viza za duži boravak (viza D) može se izdati ako posjeduje dokaz o vlasništvu na nepokretnosti u Crnoj Gori, kao i dokaz o finansiranju

troškova izdržavanja, smještaja, zdravstvenog osiguranja i troškova povratka u državu čiji je državljanin.

Strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori radi obavljanja vjerske službe u Crnoj Gori viza za duži boravak (viza D) može se izdati ako posjeduje dokaz o obavljanju vjerske službe u vjerskoj zajednici koja je prijavila djelovanje i sjedište u Crnoj Gori, u skladu sa propisima kojima se uređuje pravni položaj vjerskih zajednica, kao i dokaz o finansiranju troškova izdržavanja, smještaja, zdravstvenog osiguranja i troškova povratka u državu čiji je državljanin.

Strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori radi obavljanja volonterskog rada u okviru Evropske volonterske službe viza za duži boravak (viza D) može se izdati ako posjeduje dokaz o volonterskom radu u programu Evropske volonterske službe, kao i dokaz o finansiranju troškova izdržavanja, smještaja, zdravstvenog osiguranja i troškova povratka u državu čiji je državljanin.

Strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori u statusu digitalnog nomada viza za duži boravak (viza D) može se izdati ako posjeduje dokaz o obavljanju poslova elektronskim putem za strano privredno društvo ili vlastito privredno društvo koje nije registrovano u Crnoj Gori, kao i dokaz o zdravstvenom osiguranju.

Bliže uslove za izdavanje vize za duži boravak (viza D) propisuje organ državne uprave nadležan za vanjske poslove, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva.“

## **Član 8**

U članu 19 na kraju stava 2 tačka se briše i dodaju riječi: „ili preko viznog informacionog sistema iz člana 32a ovog zakona (u daljem tekstu: VIS), u skladu sa članom 26 stav 3 ovog zakona.“

## **Član 9**

Član 21 mijenja se i glasi:

„Zahtjev za izdavanje vize podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavništvu, na propisanom obrascu lično.

Zahtjev za izdavanje vize podnosi se najkasnije u roku od 15 dana prije dana planiranog putovanja za vizu za kratki boravak (viza C), odnosno najkasnije u roku od 60 dana za vizu za duži boravak (viza D).

Izuzetno, ako postoje naročito opravdani razlozi humanitarne prirode (slučajevi prouzrokovani višom silom, teška bolest, trajni invaliditet i drugi opravdani slučajevi iz čijih se okolnosti može zaključiti da su humanitarnog karaktera), zahtjev za izdavanje vize se može podnijeti u roku kraćem od roka iz stava 2 ovog člana, ako stranac dostavi dokaz o postojanju tih razloga.

Stranac koji je upisan u putnu ispravu stranca koji podnosi zahtjev za izdavanje vize, podnosi zahtjev za izdavanje vize na obrascu iz stava 1 ovog člana.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, zahtjev za izdavanje vize za stranca može podnijeti ovlašćeno strano pravno lice iz člana 22 ovog zakona, a zahtjev za izdavanje vize za imaoaca diplomatskog ili službenog pasoša, kao i za člana zvanične delegacije može podnijeti nadležni organ druge države uz diplomatsku notu.

Uz zahtjev za izdavanje vize prilažu se putna isprava, fotografija, dokazi o svrsi i uslovima tranzita ili boravka u Crnoj Gori i dokaz o uplaćenju administrativnoj taksi.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje vize od stranca se uzima fotografija, otisak deset prstiju i digitalizovani svojeručni potpis, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izdavanje lične karte.

Otisak deset prstiju i digitalizovani svojeručni potpis ne uzimaju se od djece mlađe od 12 godina života.

Fotografija, otisak deset prstiju i digitalizovani svojeručni potpis ne uzimaju se od stranca od koga su ti podaci uzeti u periodu od 59 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za izdavanje vize u ranijem postupku po zahtjevu za izdavanje vize.

Fotografija, otisak deset prstiju i digitalizovani svojeručni potpis, ne uzimaju se od najviših državnih funkcionera drugih država, članova državnih delegacija i predstavnika međunarodnih organizacija, ako je to u interesu Crne Gore.

Obrazac zahtjeva iz stava 1 ovog člana i dokaze o svrsi i uslovima tranzita ili boravka iz stava 6 ovog člana, propisuje organ državne uprave nadležan za vanjske poslove.“

## **Član 10**

Član 21a mijenja se i glasi:

### **„Podnošenje zahtjeva za izdavanje vize u elektronskom obliku**

#### **Član 21a**

Stranac može podnijeti zahtjev za izdavanje vize u elektronskom obliku preko VIS-a.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se na obrascu koji se nalazi na portalu VIS-a.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prilažu se skenirana putna isprava, dokazi o svrsi i uslovima tranzita ili boravka u Crnoj Gori i fotografija u digitalnoj formi.

U slučaju podnošenja zahtjeva iz stava 1 ovog člana, administrativna taksa plaća se preko sistema za elektronsku naplatu administrativnih taksi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.

Izgled i sadržaj obrasca iz stava 2 ovog člana propisuje organ državne uprave nadležan za vanjske poslove.“

## **Član 11**

U članu 26 st. 3 i 4 mijenjaju se i glase:

„Ako je zahtjev za izdavanje vize podnijet u skladu sa članom 21a ovog zakona, viza se izdaje preko VIS-a u elektronskom obliku i sadrži bar kod, fotografiju i lične podatke podnosioca zahtjeva.

Obrazac vize i način unošenja obrasca vize u stranu putnu ispravu u skladu sa stavom 1 ovog člana, obrazac za unošenje vize iz stava 2 ovog člana i obrazac i bliži sadržaj vize iz stava 3 ovog člana propisuje organ državne uprave nadležan za vanjske poslove.“

## **Član 12**

U članu 27 stav 2 riječi: “rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje vize strancu.” zamjenjuju se riječima: “odluku o odbijanju zahtjeva za izdavanje vize strancu na propisanom obrascu, u skladu sa standardima Evropske unije iz oblasti vizne politike.”.

U st. 3 i 4 riječ “rješenja” zamjenjuje se riječju “odluke”.

Poslije stava 6 dodaje se novi stav koji glasi:

“Obrazac iz stava 2 ovog člana propisuje organ državne uprave nadležan za vanjske poslove.”

## **Član 13**

Poslije člana 32 dodaju se novo potpoglavlje i tri nova člana koji glase:

### **„2. Vizni informacioni sistem**

#### **Uspostavljanje i upravljanje**

##### **Član 32a**

Organ državne uprave nadležan za vanjske poslove uspostavlja i upravlja VIS-om u skladu sa domaćim zakonodavstvom i standardima Evropske unije iz oblasti vizne politike.

VIS se koristi za prikupljanje, obradu, čuvanje i razmjenu podataka o vizama, obezbjeđivanje sigurnog i efikasnog procesa izdavanja viza, kao i olakšavanje saradnje organa državne uprave nadležnog za vanjske poslove sa Ministarstvom, Agencijom i policijom, kao i saradnje sa drugim državama i međunarodnim organizacijama, u vezi sa kontrolom ulaska i boravka stranaca.

Način upravljanja i druga pitanja od značaja za funkcionisanje VIS-a, na predlog organa državne uprave nadležnog za vanjske poslove, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva, propisuje Vlada.

### **Pristup podacima**

#### **Član 32b**

Podatke u VIS, iz okvira svojih nadležnosti, unose organ državne uprave nadležan za vanjske poslove, Ministarstvo, Agencija i policija.

Pristup podacima iz VIS-a imaju samo službenici organa državne uprave nadležnog za vanjske poslove, Ministarstva, Agencije i policije, koji su ovlašćeni za pristup tim podacima.

Pristup podacima iz VIS-a ostvaruje se na način da se u svakom trenutku, sa sigurnošću, može utvrditi ko je pristupio VIS-u, u koju svrhu, kao i datum i vrijeme prijave i odjave sa VIS-a.

Postupak unošenja, izmjene, brisanja i korišćenja podataka iz VIS-a propisuje organ državne uprave nadležan za vanjske poslove.

### **Razmjena podataka**

#### **Član 32v**

Ministarstvo, Agencija i policija dužni su da obezbijede tehničke uslove i sigurnosne standarde za pristup VIS-u radi elektronske razmjene podataka.

Tehničke uslove i sigurnosne standarde iz stava 1 ovog člana, na predlog organa državne uprave nadležnog za vanjske poslove, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva, propisuje Vlada.

#### **Član 14**

Poslije člana 33 dodaje se novi član koji glasi:

**„Boravak stranca koji je podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori**

#### **Član 33a**

Stranac koji je podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori nema pravo na boravak iz člana 33 ovog zakona.“

#### **Član 15**

U članu 36 stav 2 poslije riječi: „Crne Gore“ zarez se briše, a riječi: „a može se izreći i zabrana ulaska u Crnu Goru.“ zamjenjuju se riječima: „i izriče zabrana ulaska i boravka u Crnoj Gori.“.

U stavu 3 poslije riječi „ulaska“ dodaju se riječi: „i boravka“, a riječi: „30 dana“ zamjenjuju se riječima: „90 dana“.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno od stava 2 ovog člana, strancu se neće izreći zabrana ulaska i boravka u Crnoj Gori ako postoje naročito opravdani razlozi humanitarne prirode (slučajevi prouzrokovani višom silom, teška bolest, trajni invaliditet i drugi opravdani slučajevi iz čijih se okolnosti može zaključiti da su humanitarnog karaktera) i ako stranac dostavi dokaz o postojanju tih razloga.“

U stavu 5 riječi: „stava 4“ zamjenjuju se riječima: „stava 5“.

Dosadašnji st. 4, 5 i 6 postaju st. 5, 6 i 7.

#### **Član 16**

U članu 38 poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Privremeni boravak iz stava 1 ovog člana može se produžiti samo ako stranac podnese zahtjev za produženje po istom pravnom osnovu po kom mu je odobren prethodni privremeni boravak.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, bez obzira na pravni osnov po kojem je odobren, privremeni boravak se može produžiti radi spajanja porodice članu uže porodice ili partneru u zajednici života lica istog pola crnogorskog državljanina ili stranca kome je odobren stalni

boravak u Crnoj Gori, samo ako se zahtjev za produženje privremenog boravka po tom osnovu podnese prije isteka važenja dozvole za privremeni boravak.“

### Član 17

U članu 43 poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koji glase:

“Za izdavanje dozvole za privremeni boravak radi spajanja porodice za stranca koji je član uže porodice ili partner u zajednici života lica istog pola crnogorskog državljanina nije potreban dokaz iz stava 1 tačka 1 ovog člana.

Zdravstveno osiguranje, u smislu stava 1 tačka 3 ovog člana, je:

- putno zdravstveno osiguranje obezbijeđeno od ovlašćenog osiguravajućeg društva,
- zdravstveno osiguranje obezbijeđeno u skladu sa međunarodnim ugovorom, ili
- zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonom.“

### Član 18

U članu 44 st. 1 i 2 mijenjaju se i glase:

„Dozvola za privremeni boravak radi spajanja porodice izdaje se strancu koji je:

- 1) član uže porodice crnogorskog državljanina;
- 2) član uže porodice stranca kome je odobren stalni boravak u Crnoj Gori;
- 3) član uže porodice stranca kome je odobren privremeni boravak u Crnoj Gori;
- 4) partner u zajednici života lica istog pola crnogorskog državljanina;
- 5) partner u zajednici života lica istog pola stranca kome je odobren stalni boravak u Crnoj Gori; ili
- 6) partner u zajednici života lica istog pola stranca kome je odobren privremeni boravak u Crnoj Gori.

Članom uže porodice, u smislu stava 1 tač. 1, 2 i 3 ovog člana, smatraju se:

- 1) bračni supružnici;
- 2) njihova maloljetna djeca rođena u braku ili van braka;
- 3) djeca jednog od bračnih supružnika i usvojena djeca, do navršenih 18 godina života;
- 4) roditelji ili usvojitelji maloljetne djece.“

U stavu 4 poslije riječi “jednom” dodaje se riječ “bračnom”.

U stavu 5 poslije riječi “porodice” dodaju se zarez i riječi: “odnosno partneru u zajednici života lica istog pola”.

### Član 19

U članu 45 stav 1 mijenja se i glasi:

„Dozvola za privremeni boravak radi spajanja porodice može se produžiti u slučaju kad je crnogorski državljanin, odnosno stranac koji je imao stalni boravak u Crnoj Gori umro, kao i u slučaju prestanka braka, odnosno životnog partnerstva lica istog pola koji su u Crnoj Gori trajali najmanje tri godine.“

Na kraju stava 3 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: “odnosno zajednice života lica istog pola.”

### Član 20

Član 46 mijenja se i glasi:

**“Brak, odnosno životno partnerstvo lica istog pola iz koristi**

### Član 46

Dozvola za privremeni boravak radi spajanja porodice neće se izdati strancu ako se utvrdi da je brak, odnosno životno partnerstvo lica istog pola zaključeno iz koristi.

Brakom, odnosno životnim partnerstvom lica istog pola iz koristi, u smislu stava 1 ovog člana, smatra se brak odnosno životno partnerstvo lica istog pola koje je zaključeno sa namjerom da se ostvari ulazak ili boravak stranca u Crnoj Gori suprotno ovom zakonu.

Okolnosti koje mogu ukazivati da je brak, odnosno životno partnerstvo lica istog pola zaključeno iz koristi su da:

- 1) bračni supružnici, odnosno partneri u zajednici života lica istog pola ne održavaju bračnu, odnosno zajednicu života partnera;
- 2) bračni supružnici, odnosno partneri u zajednici života lica istog pola ne izvršavaju obaveze koje proizilaze iz braka, odnosno životnog partnerstva lica istog pola;
- 3) se bračni supružnici, odnosno partneri u zajednici života lica istog pola nijesu upoznali prije zaključenja braka, odnosno životnog partnerstva lica istog pola;
- 4) bračni supružnici, odnosno partneri u zajednici života lica istog pola ne govore jezikom koji oboje razumiju;
- 5) bračni supružnici, odnosno partneri u zajednici života lica istog pola ne daju istinite lične podatke prije zaključenja braka, odnosno životnog partnerstva lica istog pola;
- 6) su za zaključenje braka data materijalna sredstva, a nije u pitanju običaj davanja miraza, kad bračni supružnici dolaze iz zemalja u kojima je davanje miraza običaj;
- 7) postoje dokazi da su bračni supružnici, odnosno partneri u zajednici života lica istog pola i ranije zaključivali brak, odnosno životno partnerstvo lica istog pola iz koristi u Crnoj Gori ili u drugoj državi.“

### **Član 21**

U članu 47 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Dozvola za privremeni boravak iz stava 1 ovog člana izdaje se na period dok traje školska, odnosno studijska godina u Crnoj Gori, u skladu sa propisima iz oblasti obrazovanja.“

Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 3 i 4.

### **Član 22**

U članu 52 stav 1 tačka 2 poslije riječi „pratnje“ stavlja se tačka-zarez, a riječi: „ili je nezakonito zaposlen u smislu propisa o radu;“ brišu se.

Poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:

„2a) strancu koji je nezakonito zaposlen u smislu propisa o radu, ako je protiv poslodavca koji ga je zaposlio pokrenut krivični postupak;”.

### **Član 23**

U članu 56 na kraju stava 1 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „kao i dokaz o vrijednosti nepokretnosti koji izdaje organ lokalne uprave nadležan za naplatu poreza, u skladu sa zakonom.“.

### **Član 24**

Član 59 mijenja se i glasi:

#### **“Utvrđivanje statusa lica bez državljanstva**

### **Član 59**

Zahtjev za utvrđivanje da je podnosilac zahtjeva lice bez državljanstva podnosi se lično Ministarstvu u mjestu boravka, na propisanom obrascu, o čemu se izdaje potvrda.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prilaže se dokaz da podnosilac zahtjeva faktički boravi u Crnoj Gori najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva ili da članovi njegove uže porodice iz člana 44 stav 2 ovog zakona imaju crnogorsko državljanstvo, privremeni ili stalni boravak u Crnoj Gori.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana ne može podnijeti stranac koji je podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori ili mu je odobren azil ili supsidijarna zaštita u skladu sa zakonom kojim se uređuje međunarodna i privremena zaštita stranaca.

Podnosilac zahtjeva iz stava 1 ovog člana oslobođen je plaćanja takse za pokretanje postupka za utvrđivanje statusa lica bez državljanstva, u skladu sa zakonom kojim se uređuju administrativne takse.

Postupak za utvrđivanje statusa lica bez državljanstva može se pokrenuti po službenoj dužnosti kad Ministarstvo ima saznanja o činjenicama, podacima ili informacijama koja mogu ukazivati da lice nema državljanstvo nijedne države.

O zahtjevu iz stava 1 ovog člana Ministarstvo odlučuje rješenjem.

Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev iz stava 1 ovog člana, ako:

- se u sprovedenom postupku utvrdi da je podnosilac zahtjeva državljanin određene države, odnosno da državljanstvo druge države može steći po zakonima te države;
- to zahtijevaju razlozi nacionalne, odnosno unutrašnje bezbjednosti;
- je podnosiocu zahtjeva izrečena zabrana ulaska i boravka u Crnoj Gori;
- je podnosilac zahtjeva u Crnoj Gori pravosnažno osuđen na безусловnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili nijesu prestale pravne posljedice osude;
- se utvrdi da je podnosilac zahtjeva u drugoj državi pravosnažno osuđen na безусловnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili nijesu prestale pravne posljedice osude.

Protiv rješenja iz stava 6 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Obrazac zahtjeva i potvrde iz stava 1 ovog člana, kao i bliže dokaze o faktičkom boravku iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.“

### **Član 25**

Poslije člana 59 dodaje se šest novih članova koji glase:

#### **“Izjašnjavanje u postupku utvrđivanja statusa lica bez državljanstva**

##### **Član 59a**

Nakon prijema zahtjeva iz člana 59 stav 1 ovog zakona, Ministarstvo će u najkraćem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva pozvati lice koje je podnijelo taj zahtjev da se lično izjasni o svim činjenicama i okolnostima koje su od značaja za vođenje postupka i upoznati ga o pravima i obavezama koje ima tokom postupka.

#### **Prava i obaveze podnosioca zahtjeva za utvrđivanje statusa lica bez državljanstva**

##### **Član 59b**

Do donošenja odluke po zahtjevu iz člana 59 stav 1 ovog zakona, podnosilac zahtjeva ima pravo na:

- 1) boravak u Crnoj Gori;
- 2) slobodu kretanja u Crnoj Gori;
- 3) hitnu medicinsku pomoć;
- 4) obrazovanje;
- 5) informacije neophodne za boravak i pravne savjete u vezi postupka za utvrđivanje da je podnosilac zahtjeva lice bez državljanstva;
- 6) komunikaciju sa Visokim komesarijatom Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR).

Pored prava iz stava 1 ovog člana, stranac koji je podnio zahtjev za utvrđivanje da je lice bez državljanstva, stiče pravo na rad protekom roka od devet mjeseci od dana podnošenja tog zahtjeva, ako Ministarstvo u tom roku nije donijelo odluku.

Podnosilac zahtjeva iz člana 59 stav 1 ovog zakona ima obavezu da:

- 1) poštuje Ustav, zakone i druge propise Crne Gore;
- 2) saraduje sa državnim organima Crne Gore i postupa po njihovim nalogima i uputstvima;
- 3) da podatke neophodne za utvrđivanje identiteta i omogući uzimanje fotografije i otisaka prstiju, kao i druge provjere u cilju utvrđivanja identiteta i izdavanja isprava;
- 4) se odazove na poziv Ministarstva radi davanja informacija neophodnih za dalji tok postupka;
- 5) ostane na teritoriji Crne Gore za vrijeme trajanja postupka, osim ako mu Ministarstvo ne odobri izlazak;
- 6) obavijesti Ministarstvo o promjeni kontakt podataka, u roku od tri dana od dana promjene;



7) obavijesti Ministarstvo o promjeni adrese, u roku od tri dana od dana promjene.

### **Procjena dokaza u postupku utvrđivanja statusa lica bez državljanstva**

#### **Član 59v**

U postupku po zahtjevu iz člana 59 stav 1 ovog zakona Ministarstvo će razmotriti sve raspoložive dokaze, uključujući izjašnjenja podnosioca zahtjeva, kako bi u razumnoj mjeri utvrdilo da se podnositelj zahtjeva ne smatra državljaninom države sa kojom ima razumnu povezanost.

Razumna povezanost sa drugom državom, u smislu stava 1 ovog člana, podrazumijeva povezanost podnosioca zahtjeva sa drugom državom, rođenjem, porodicom, brakom ili ranijim uobičajenim boravkom, u skladu sa zakonom te države.

U postupku po zahtjevu iz člana 59 stav 1 ovog zakona Ministarstvo može pribavljati, odnosno razmjenjivati podatke sa državnim organima, organima državne uprave i organima drugih država, međunarodnim organizacijama i nevladinim organizacijama.

### **Rok za odlučivanje o zahtjevu za utvrđivanje statusa lica bez državljanstva**

#### **Član 59g**

O zahtjevu iz člana 59 stav 1 ovog zakona Ministarstvo odlučuje rješenjem, u roku od jedne godine od dana podnošenja zahtjeva.

Rok iz stava 1 ovog člana može se produžiti za još šest mjeseci ako zahtjev za utvrđivanje statusa lica bez državljanstva podrazumijeva utvrđivanje složenih činjenica i okolnosti radi razjašnjavanja složene pravne stvari.

Kad je opravdano očekivati da se odluka ne može donijeti u roku iz stava 1, odnosno stava 2 ovog člana, lice koje je podnijelo zahtjev iz člana 59 stav 1 ovog zakona o tome će biti obaviješteno pisanim putem i, na njegov zahtjev, će mu se dati obavještenje o razlozima zbog kojih nije moguće odlučiti u tom roku i o roku u kojem može očekivati odluku.

### **Prava lica za koja je utvrđeno da su lica bez državljanstva**

#### **Član 59d**

Lice kome je u postupku po zahtjevu iz člana 59 stav 1 ovog zakona utvrđen status lica bez državljanstva ima pravo na:

- 1) boravak u Crnoj Gori;
- 2) rad;
- 3) zdravstvenu zaštitu;
- 4) obrazovanje;
- 5) besplatnu pravnu pomoć;
- 6) socijalnu zaštitu;
- 7) imovinu;
- 8) identifikacionu i putnu ispravu u skladu sa ovim zakonom.

Lice bez državljanstva ostvaruje prava iz stava 1 tač. 1 i 8 ovog člana u skladu sa ovim zakonom, a prava iz stava 1 tač. 2 do 7 ovog člana u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje način ostvarivanja tih prava.

### **Putna isprava za lica bez državljanstva**

#### **Član 59đ**

Licu za koje se u postupku po zahtjevu iz člana 59 stav 1 ovog zakona utvrdi da je lice bez državljanstva Ministarstvo izdaje putnu ispravu za lica bez državljanstva, sa rokom važenja od tri godine, na osnovu koje može boraviti u Crnoj Gori.

Zahtjev za izdavanje putne isprave iz stava 1 ovog člana podnosi se Ministarstvu u mjestu boravka lica bez državljanstva, na propisanom obrascu.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putne isprave iz stava 1 ovog člana, od lica bez državljanstva uzima se fotografija, otisak dva prsta i digitalizovani svojeručni potpis, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izdavanje lične karte.

Obrazac putne isprave iz stava 1 ovog člana i obrazac zahtjeva iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.”

## Član 26

Član 60 mijenja se i glasi:

**„Dozvola za privremeni boravak za lice bez državljanstva**

### Član 60

Dozvola za privremeni boravak može se izdati licu za koje se u sprovedenom postupku utvrdi da je lice bez državljanstva ako ispunjava uslove iz člana 43 stav 1 tač. 4, 5 i 8 ovog zakona.

Dozvola za privremeni boravak iz stava 1 ovog člana je javna isprava kojom se dokazuje da je lice dobilo status lica bez državljanstva u Crnoj Gori i na osnovu koje može boraviti u Crnoj Gori.“

## Član 27

Član 60a mijenja se i glasi:

**„Privremeni boravak digitalnog nomada**

### Član 60a

Dozvola za privremeni boravak može se izdati digitalnom nomadu koji ispunjava uslove iz člana 43 ovog zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahtjeva priloži ugovor o radu ili drugi dokument kojim se dokazuje da stranac obavlja poslove elektronskim putem za strano privredno društvo ili vlastito privredno društvo koje nije registrovano u Crnoj Gori, kao i dokaz o registraciji tog privrednog društva u drugoj državi.

Dozvola iz stava 1 ovog člana izdaje se sa rokom važenja do dvije godine i može se produžiti najduže još dvije godine, a nova se može izdati nakon isteka roka od šest mjeseci od isteka važenja privremenog boravka digitalnog nomada.

Digitalnom nomadu kojem je odobren privremeni boravak u Crnoj Gori mogu se, radi spajanja porodice, pridružiti članovi uže porodice.

Članom uže porodice, u smislu stava 3 ovog člana, smatraju se:

- 1) bračni supružnici;
- 2) njihova maloljetna djeca rođena u braku ili van braka;
- 3) djeca jednog od bračnih supružnika i usvojena djeca, do navršениh 18 godina života.

Bliže uslove i način izdavanja dozvole za privremeni boravak digitalnog nomada, kao i članova uže porodice propisuje Ministarstvo.”

## Član 28

U članu 61 poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

„Neposredno prilikom podnošenja zahtjeva iz stava 1 ovog člana, podnosilac zahtjeva može ovlastiti pravno ili fizičko lice na propisanom obrascu da, u njegovo ime, preuzme dozvolu za privremeni boravak ili drugu odluku po zahtjevu.“

Stav 6 mijenja se i glasi:

„Obrazac zahtjeva iz stava 1 ovog člana i obrazac ovlašćenja iz stava 6 ovog člana propisuje Ministarstvo.“

Dosadašnji stav 6 postaje stav 7.

## Član 29

Poslije člana 61 dodaju se dva nova člana koji glase:

**„Uzimanje podataka za izdavanje dozvole za privremeni boravak pomoću mobilne stanice**

### Član 61a

Starom, bolesnom i licu sa invaliditetom omogućava se olakšan način podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak upotrebom mobilne stanice radi uzimanja podataka za izdavanje te dozvole.

Obrazac zahtjeva za upotrebu mobilne stanice, način podnošenja zahtjeva, način postupanja po zahtjevu i način upotrebe mobilne stanice propisuje Ministarstvo.

### **Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak elektronskim putem**

#### **Član 61b**

Zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak stranac može podnijeti u elektronskom obliku preko informacionog sistema kojim upravlja Ministarstvo, na propisanom obrascu.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prilažu se skenirani dokazi iz člana 43 stav 1 tač. 1 do 4 i tač. 7 i 9 ovog zakona.

Stranac iz stava 1 ovog člana dužan je da se, u roku od deset dana od dana ulaska u Crnu Goru, javi Ministarstvu u mjestu boravka, kako bi se od njega uzela fotografija, otisak dva prsta i digitalizovani svojeručni potpis, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izdavanje lične karte.

U slučaju podnošenja zahtjeva iz stava 1 ovog člana, administrativna taksa plaća se preko sistema za elektronsku naplatu administrativnih taksi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.

Obrazac zahtjeva iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.”

#### **Član 30**

U članu 64 stav 1 poslije riječi „boravka,“ dodaju se riječi: „najranije u roku od 60, a“.

U stavu 2 poslije riječi: „licu bez državljanstva“ dodaju se zarez i riječi: „dokaz da ima obezbijeđen smještaj“.

Poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Ako postoje naročito opravdani razlozi humanitarne prirode (slučajevi prouzrokovani višom silom, teška bolest, trajni invaliditet i drugi opravdani slučajevi iz čijih se okolnosti može zaključiti da su humanitarnog karaktera) strancu se može odobriti produženje dozvole za privremeni boravak i ako mu je istekla važeća strana putna isprava ili lična karta stranca koju je izdao nadležni organ druge države, ako stranac pored dokaza iz stava 2 ovog člana dostavi dokaz i o postojanju tih razloga.

Za produženje dozvole za privremeni boravak radi korišćenja i raspolaganja pravom na nepokretnosti u Crnoj Gori, pored dokaza iz stava 2 ovog člana, prilaže se i dokaz o izvršenim obavezama po osnovu poreza za vrijeme trajanja te dozvole.“

Dosadašnji st. 3, 4 i 5 postaju st. 5, 6 i 7.

#### **Član 31**

U članu 65 stav 1 tačka 7 riječi: „brak zaključen“ zamjenjuju se riječima: „brak, odnosno životno partnerstvo lica istog pola zaključeno“.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Izuzetno od stava 1 tačka 3 ovog člana, dozvola za privremeni boravak radi spajanja porodice neće prestati da važi strancu koji je boravio van Crne Gore duže od 30 dana ako postoje naročito opravdani razlozi humanitarne prirode (slučajevi prouzrokovani višom silom, teška bolest, trajni invaliditet i drugi opravdani slučajevi iz čijih se okolnosti može zaključiti da su humanitarnog karaktera) i ako stranac prethodno policiji dostavi dokaz o postojanju tih razloga.

#### **Član 32**

U članu 67 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno od stava 1 ovog člana, bez dozvole za privremeni boravak i rad ili potvrde o prijavi rada može da radi stranac koji:

- 1) je podnio zahtjev za utvrđivanje da je lice bez državljanstva, ako je protekao rok od devet mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, a Ministarstvo nije donijelo odluku po tom zahtjevu;

- 2) traži međunarodnu zaštitu ako je protekao rok od devet mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu, a Ministarstvo nije donijelo odluku po tom zahtjevu.“

Na kraju stava 4 tačka se briše i dodaju riječi: „ili dokaz da je protekao rok od devet mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za utvrđivanje da je lice bez državljanstva o kojem Ministarstvo nije donijelo odluku ili dokaz da je protekao rok od devet mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu o kojem Ministarstvo nije donijelo odluku.“

Dosadašnji st. 2 do 5 postaju st. 3 do 6.

### **Član 33**

U članu 68 stav 3 na kraju tačke 2 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje nova tačka koja glasi:

“3) ustupanje stranca poslodavcu u Crnoj Gori preko agencije za privremeno ustupanje zaposlenih koja je registrovana van Crne Gore, u skladu sa članom 75a ovog zakona.”

### **Član 34**

U članu 69 stav 1 tačka 2 briše se.

Dosadašnja tačka 3 postaje tačka 2.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Pored dokaza iz stava 1 ovog člana, kao dokaz o opravdanosti zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja stranca prilaže se i dokaz o stečenom nivou obrazovanja i kvalifikaciji.“

U stavu 2 poslije riječi: “tačka 1” dodaju se riječi: “i stava 2”.

U stavu 3 riječi: “67 godina” zamjenjuju se riječima: “66 godina”.

U uvodnoj rečenici stava 5 poslije riječi „radi” dodaju se riječi: “zapošljavanja i”.

Dosadašnji st. 2 do 5 postaju st. 3 do 6.

### **Član 35**

Član 70 mijenja se i glasi:

„Dozvola za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja stranca izdaje se sa rokom važenja do jedne godine.

Dozvola iz stava 1 ovog člana može se produžiti najduže do dvije godine ako stranac ima zaključen ugovor o radu na puno radno vrijeme.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, dozvola za privremeni boravak i rad može se produžiti najduže do dvije godine strancu koji ima zaključene ugovore o radu na nepuno radno vrijeme na poziciji izvršnog direktora kod više poslodavaca, u skladu sa propisima o radu.

Dozvola za privremeni boravak i rad za preduzetnike i izvršne direktore u privrednim društvima u kojima su oni jedini vlasnici ili vlasnici više od 51% kapitala može se produžavati dok ispunjavaju uslove iz člana 43 ovog zakona i ako imaju najmanje tri zaposlena koji imaju zaključene ugovore o radu na puno radno vrijeme, od kojih je jedan zaposleni crnogorski državljanin.

Strancu koji je zaposlen u privrednom društvu čije je poslovanje uređeno posebnim zakonom i za čije zasnivanje radnog odnosa je u skladu sa posebnim zakonom uslov dobijanje odobrenja nadležnog regulatora, dozvola iz stava 1 ovog člana može se produžiti za vrijeme važenja tog odobrenja.

Poslodavac je dužan da, u roku od 24 časa od dana izdavanja dozvole za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja, sa strancem zaključi ugovor o radu i prijavi ga na obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa propisima o radu.

Ako stranac ne stupi na rad u roku iz stava 6 ovog člana, poslodavac je dužan da, najkasnije u roku od tri dana, o tome obavijesti Ministarstvo radi poništavanja dozvole za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja.“

## **Član 36**

Poslije člana 70 dodaju se tri nova člana koji glase:

### **„Zapošljavanje stranca u IT sektoru**

#### **Član 70a**

Dozvola za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja može se izdati strancu koji se zapošljava u IT sektoru u Crnoj Gori ako ispunjava uslove iz člana 43 ovog zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahtjeva priloži ugovor o radu u IT sektoru zaključen sa poslodavcem u Crnoj Gori, na vrijeme od najmanje 12 mjeseci, u kojem mora biti naznačena neto godišnja zarada čiji iznos ne može biti niži od tri prosječne neto zarade u Crnoj Gori za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtjev, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike.

Dozvola iz stava 1 ovog člana izdaje se sa rokom važenja do tri godine i može se produžiti najduže do tri godine.

Zahtjev za produženje dozvole iz stava 1 ovog člana stranac ili poslodavac podnosi Ministarstvu u mjestu boravka stranca, najkasnije u roku od 30 dana prije isteka važenja dozvole.

Uz zahtjev iz stava 3 ovog člana prilaže se važeća strana putna isprava ili lična karta stranca koju je izdao nadležni organ druge države i dokaz o izvršenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa za vrijeme trajanja dozvole za privremeni boravak i rad.

Na postupak produženja dozvole iz stava 1 ovog člana primjenjuju se odredbe člana 80 ovog zakona.

### **Zapošljavanje stranca u djelatnosti zdravstvene zaštite**

#### **Član 70b**

Dozvola za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja može se izdati strancu koji se zapošljava u djelatnosti zdravstvene zaštite u Crnoj Gori ako ispunjava uslove iz člana 43 ovog zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahtjeva priloži ugovor o radu u djelatnosti zdravstvene zaštite zaključen sa poslodavcem u Crnoj Gori, na vrijeme od najmanje 12 mjeseci, u kojem mora biti naznačena neto godišnja zarada čiji iznos ne može biti niži od tri prosječne neto zarade u Crnoj Gori za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtjev, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike, kao i dokaz o stečenom nivou obrazovanja i kvalifikacije.

Dozvola iz stava 1 ovog člana izdaje se sa rokom važenja do tri godine i može se produžiti najduže do tri godine.

Zahtjev za produženje dozvole iz stava 1 ovog člana stranac ili poslodavac podnosi Ministarstvu u mjestu boravka stranca, najkasnije u roku od 30 dana prije isteka važenja dozvole.

Uz zahtjev iz stava 3 ovog člana prilaže se važeća strana putna isprava ili lična karta stranca koju je izdao nadležni organ druge države i dokaz o izvršenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa za vrijeme trajanja dozvole za privremeni boravak i rad.

Na postupak produženja dozvole iz stava 1 ovog člana primjenjuju se odredbe člana 80 ovog zakona.

### **Zapošljavanje stranca na osnovu ugovora o radu za obavljanje poslova u domaćinstvu**

#### **Član 70v**

Dozvola za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja može se izdati strancu za obavljanje poslova u domaćinstvu u Crnoj Gori ako ispunjava uslove iz člana 43 ovog zakona, a kao dokaz o opravdanosti zahtjeva priloži ugovor o radu za obavljanje poslova u domaćinstvu, koji je sačinjen u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast zapošljavanja.

Dozvola iz stava 1 ovog člana izdaje se sa rokom važenja do jedne godine i može se produžiti najduže do dvije godine.

Zahtjev za produženje dozvole iz stava 1 ovog člana stranac podnosi Ministarstvu u mjestu boravka stranca, najkasnije u roku od 30 dana prije isteka važenja dozvole.

Uz zahtjev iz stava 3 ovog člana prilaže se važeća strana putna isprava ili lična karta stranca koju je izdao nadležni organ druge države i dokaz o izvršenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa za vrijeme trajanja dozvole za privremeni boravak i rad.

Na postupak produženja dozvole iz stava 1 ovog člana primjenjuju se odredbe člana 80 ovog zakona.“

### **Član 37**

U članu 73 stav 1 tačka 4 riječ „stručne“ briše se.

### **Član 38**

Poslije člana 75 dodaje se pet novih članova koji glase:

#### **„Ustupanje stranca korisniku preko Agencije**

#### **Član 75a**

Agencija za privremeno ustupanje zaposlenih koja je registrovana van Crne Gore (u daljem tekstu: Agencija) može ustupiti stranca poslodavcu u Crnoj Gori (u daljem tekstu: korisnik) na osnovu zaključenog sporazuma o ustupanju zaposlenih.

Poslodavcem stranca iz stava 1 ovog člana smatra se Agencija, osim u pogledu obaveze primjene propisa kojima se uređuju zaštita i zdravlje na radu u kom slučaju se poslodavcem smatra korisnik.

#### **Uslovi za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad radi ustupanja stranca korisniku preko Agencije**

#### **Član 75b**

Dozvola za privremeni boravak i rad radi ustupanja stranca korisniku preko Agencije izdaje se strancu koji ispunjava uslove iz člana 43 ovog zakona, a kao dokaze o opravdanosti zahtjeva, koji moraju biti prevedeni na crnogorski jezik od strane ovlašćenog prevodioca, priloži:

- 1) sporazum o ustupanju zaposlenog stranca zaključen između Agencije i korisnika;
- 2) dokaz da je stranac zaposlen kod Agencije;
- 3) dokaz nadležnog organa o socijalnom osiguranju;
- 4) dokaz o stečenom nivou obrazovanja i kvalifikaciji, za obavljanje poslova utvrđenih sporazumom iz tačke 1 ovog stava;
- 5) dokaz da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima koji su utvrđeni sporazumom iz tačke 1 ovog stava.

Dozvola iz stava 1 ovog člana izdaje se sa rokom važenja do jedne godine i može se produžiti najduže do dvije godine.

#### **Ostvarivanje prava upućenog radnika**

#### **Član 75v**

Strano privredno društvo iz čl. 72 i 74 ovog zakona, odnosno Agencija dužni su da, nezavisno o pravu koje se primjenjuje na radni odnos upućenog stranca i osim ako nije drukčije propisano ovim zakonom, za vrijeme upućivanja stranca u Crnu Goru primjenjuju odredbe propisa Crne Gore koji se odnose na:

- 1) maksimalno radno vrijeme i minimalno trajanje odmora;
- 2) minimalno plaćeni godišnji odmor;
- 3) zaradu, uključujući uvećanje zarade za prekovremeni rad;
- 4) uslove ustupanja zaposlenih preko agencija;
- 5) zaštitu i zdravlje na radu;
- 6) dodatak ili naknadu za troškove prevoza, hrane i smještaja za vrijeme dok pruža usluge odnosno obavlja poslove zbog kojih je stranac upućen u Crnu Goru, pod uslovom da na takav dodatak ili naknadu prema propisima Crne Gore ima pravo i zaposleni;
- 7) kvalitet smještaja u mjeri na koju ima pravo zaposleni iz Crne Gore koji obavlja poslove van svog uobičajenog mjesta rada;

8) zaštitne mjere za trudnice, žene koje se nalaze na porodiljskom, odnosno roditeljskom odsustvu, djecu i mlade;

9) jednako postupanje prema ženama i muškarcima i zabranu diskriminacije po drugim osnovima.

### **Izjava o upućivanju stranca**

#### **Član 75g**

Strano privredno društvo iz čl. 72 i 74 ovog zakona, odnosno Agencija dužni su da, prije upućivanja stranca, podnesu inspekciji rada potpunu i tačnu izjavu o upućivanju stranca koja mora biti prevedena na crnogorski jezik od strane ovlaštenog prevodioca.

Izjava iz stava 1 ovog člana podnosi se elektronskim putem, na propisanom obrascu.

Obrazac i sadržaj izjave iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

### **Imenovanje lica koje čuva dokumenta**

#### **Član 75d**

Strano privredno društvo iz čl. 72 i 74 ovog zakona, odnosno Agencija dužni su da u izjavi iz člana 75g ovog zakona ovlaste i imenuju lice koje će za vrijeme trajanja upućivanja stranca, u mjestu rada ili drugom određenom i dostupnom mjestu u Crnoj Gori, čuvati i na zahtjev inspekcije rada dati na uvid, u pisanom ili elektronskom obliku, dokumenta koja se odnose na upućivanje.

Strano privredno društvo iz čl. 72 i 74 ovog zakona, odnosno Agencija dužni su da licu iz stava 1 ovog člana izdaju potvrdu o njegovom ovlaštenju, a to lice je dužno da tu potvrdu stavi na uvid inspekciji rada, na njen zahtjev.

Dokumenta iz stava 1 ovog člana su:

- 1) fotokopija ugovora o radu ili drugog akta kojim je zasnovan radni odnos;
- 2) obračun zarade iz kojeg su vidljivi elementi zarade;
- 3) dokaz o isplati zarade;
- 4) evidencija o radnom vremenu;
- 5) dokaz nadležnog organa o socijalnom osiguranju;
- 6) dokumentacija iz oblasti zaštite i zdravlja na radu;
- 7) dozvola za privremeni boravak i rad.

Strano privredno društvo iz čl. 72 i 74 ovog zakona, odnosno Agencija dužni su da na zahtjev inspekcije rada dostave prevod potvrde iz stava 2 ovog člana i dokumenata iz stava 3 ovog člana na crnogorskom jeziku od strane ovlaštenog prevodioca.”

### **Član 39**

U članu 78 stav 1 poslije tačke 7 dodaju se tri nove tačke koje glase:

„7a) koji je ustupljen korisniku preko Agencije, u skladu sa članom 75a ovog zakona;

7b) koji se zapošljava u IT sektoru;

7v) koji je državljanin države članice Evropske unije ili član njegove porodice bez obzira da li je taj član državljanin države članice Evropske unije, kao i državljanin Republike Island, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške i Švajcarske Konfederacije;“.

### **Član 40**

U članu 79 stav 2 mijenja se i glasi:

„Pored dokaza o opravdanosti zahtjeva iz čl. 69, 73, 75, odnosno člana 75b ovog zakona, uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, stranac je dužan da priloži dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 43 stav 1 tač. 1 do 4 i tač. 7 i 9 ovog zakona, kao i dokaz o izvršenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa za vrijeme trajanja dozvole za privremeni boravak i rad, ako je prethodno imao dozvolu za privremeni boravak i rad.“

U stavu 6 riječ “pet” zamjenjuje se riječju “deset”.

Poslije stava 8 dodaje se novi stav koji glasi:

„Neposredno prilikom podnošenja zahtjeva iz stava 1 ovog člana, podnosilac zahtjeva može ovlastiti poslodavca ili drugo pravno ili fizičko lice na propisanom obrascu da, u njegovo ime, preuzme dozvolu za privremeni boravak i rad ili drugu odluku po zahtjevu.“

Stav 9 mijenja se i glasi:

„Obrazac zahtjeva iz stava 1 ovog člana i obrazac ovlašćenja iz stava 9 ovog člana propisuje Ministarstvo.“

Dosadašnji stav 9 postaje stav 10.

#### **Član 41**

Poslije člana 79 dodaje se novi član koji glasi:

#### **„Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad elektronskim putem Član 79a**

Zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad stranac može podnijeti u elektronskom obliku preko informacionog sistema iz člana 61b stav 1 ovog zakona, na propisanom obrascu.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prilažu se skenirani dokazi iz čl. 69, 73, 75, odnosno člana 75b ovog zakona, dokazi o ispunjenosti uslova iz člana 43 stav 1 tač. 1 do 4 i tač. 7 i 9 ovog zakona, kao i dokaz o izvršenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa za vrijeme trajanja dozvole za privremeni boravak i rad, ako je stranac prethodno imao dozvolu za privremeni boravak i rad.

Stranac iz stava 1 ovog člana dužan je da se, u roku od deset dana od dana ulaska u Crnu Goru, javi Ministarstvu u mjestu boravka, kako bi se od njega uzela fotografija, otisak dva prsta i digitalizovani svojeručni potpis, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izdavanje lične karte.

U slučaju podnošenja zahtjeva iz stava 1 ovog člana, administrativna taksa plaća se preko sistema za elektronsku naplatu administrativnih taksi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava.

Obrazac zahtjeva iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.”

#### **Član 42**

U članu 81 stav 3 riječi: „tač. 1 i 3“ brišu se.

#### **Član 43**

Član 82 mijenja se i glasi:

„Zahtjev za produženje dozvole za privremeni boravak i rad stranac ili poslodavac podnosi Ministarstvu u mjestu boravka stranca, najranije u roku od 60, a najkasnije u roku od 30 dana prije isteka roka važenja dozvole za privremeni boravak i rad.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, za produženje dozvole za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja i sezonskog zapošljavanja prilaže se važeća strana putna isprava ili lična karta stranca koju je izdao nadležni organ druge države, dokaz da stranac ima obezbijeđen smještaj i pisana ponuda poslodavca za zapošljavanje stranca na određenom radnom mjestu, dokaz o izvršenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa za vrijeme trajanja dozvole za privremeni boravak i rad, a ako je od dana uzimanja podataka iz člana 79 stav 3 ovog zakona proteklo pet godina, od stranca se uzimaju i ti podaci.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, za produženje dozvole za privremeni boravak i rad radi pružanja ugovorenih usluga i dozvole za privremeni boravak i rad radi kretanja lica unutar stranog privrednog društva prilaže se važeća strana putna isprava ili lična karta stranca koju je izdao nadležni organ druge države, dokaz o opravdanosti zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad, kao i dokaz o izvršenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa za vrijeme trajanja dozvole za privremeni boravak i rad.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, ako postoje naročito opravdani razlozi humanitarne prirode (slučajevi prouzrokovani višom silom, teška bolest, trajni invaliditet i drugi opravdani slučajevi iz čijih se okolnosti može zaključiti da su humanitarnog karaktera) strancu se može



odobriti produženje dozvole za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja i sezonskog zapošljavanja i ako mu je istekla važeća strana putna isprava ili lična karta stranca koju je izdao nadležni organ druge države, ako stranac pored dokaza iz stava 2 ovog člana dostavi dokaz i o postojanju tih razloga.

Ako se zahtjev za produženje dozvole za privremeni boravak i rad odobri, izdaje se dozvola za privremeni boravak i rad sa novim rokom važenja do jedne godine.

Na postupak produženja dozvole za privremeni boravak i rad primjenjuju se odredbe člana 80 ovog zakona.

Obrazac zahtjeva iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.“

#### **Član 44**

U članu 83 stav 1 tačka 2 mijenja se i glasi:

“2) prestankom važenja ugovora o radu, ugovora o pružanju ugovorenih usluga, rješenja o privremenom raspoređivanju, odnosno sporazuma o ustupanju zaposlenog zaključenog između Agencije i korisnika;“.

U stavu 3 riječi: „tač. 3, 4, 5, 8 i 9“ zamjenjuju se riječima: „tač. 3, 4, 5, 7b, 7v, 8 i 9“.

U stavu 5 riječi: „tač. 2 do 6“ zamjenjuju se riječima: „tač. 2 do 11“.

#### **Član 45**

U članu 84 stav 1 tačka 2 riječi: „člana 70 stav 5“ zamjenjuju se riječima: „člana 70 stav 7“.

#### **Član 46**

U članu 85 poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„O izdatim potvrdama iz stava 3 ovog člana Ministarstvo dostavlja obavještenje organu uprave nadležnom za poslove poreza, najkasnije u roku od deset dana od dana izdavanja potvrde.“

Dosadašnji stav 5 postaje stav 6.

#### **Član 47**

U članu 87 stav 1 tačka 2 mijenja se i glasi:

„2) čiji jedan roditelj, u trenutku njegovog rođenja, ima odobren stalni boravak;“.

#### **Član 48**

U članu 88 stav 1 na kraju tačke 5 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje nova tačka koja glasi:

“6) ima dokaz o izvršenim obavezama po osnovu poreza za vrijeme trajanja dozvole za privremeni boravak.“.

Stav 3 briše se.

Poslije stava 4 dodaju se tri nova stava koji glase:

„Stranac koji je do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za stalni boravak zakonito boravio u Crnoj Gori neprekidno pet godina na osnovu priznatog statusa lica bez državljanstva u skladu sa ovim zakonom, ne mora ispunjavati uslove iz stava 1 tač. 2, 3 i 4 ovog člana.

Vlada određuje stručnu organizaciju za utvrđivanje kriterijuma i provjeru znanja jezika iz stava 1 tačka 5 ovog člana.

Bliže uslove za izdavanje dozvole za stalni boravak iz stava 1 tač. 2, 3 i 4 ovog člana propisuje Ministarstvo.“

Dosadašnji stav 4 postaje stav 3.

#### **Član 49**

U članu 89 stav 3 riječi: „odobren azil ili supsidijarnu zaštitu“ zamjenjuju se riječima: “utvrđeno pravo na boravak odlukom o odobravanju međunarodne zaštite”.

U stavu 5 poslije riječi “za” dodaju se riječi: “stranca koji je završio osnovnu, odnosno srednju školu ili stekao visoko obrazovanje u Crnoj Gori, stranca koji je državljanin države koja je nastala na prostoru bivše SFRJ.”.

#### **Član 50**

Poslije člana 89 dodaje se novi član koji glasi:

**„Uzimanje podataka za izdavanje dozvole za stalni boravak pomoću mobilne stanice**

#### **Član 89a**

Starom, bolesnom i licu sa invaliditetom omogućava se olakšan način podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za stalni boravak upotrebom mobilne stanice radi uzimanja podataka za izdavanje te dozvole.

Obrazac zahtjeva za upotrebu mobilne stanice, način podnošenja zahtjeva, način postupanja po zahtjevu i način upotrebe mobilne stanice propisuje Ministarstvo.“

#### **Član 51**

U članu 90 stav 7 mijenja se i glasi:

„Stalni boravak neće se odobriti strancu ako mu je, poslije podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za stalni boravak, ukinut status izbjeglice ili dodatna zaštita, odnosno poništen azil ili supsidijarna zaštita u dijelu koji se odnosi na odobravanje prava na boravak u Crnoj Gori ili ukinut status lica bez državljanstva.“

#### **Član 52**

U članu 91 stav 3 mijenja se i glasi:

„Zahtjev za produženje dozvole za stalni boravak stranac podnosi Ministarstvu u mjestu boravka, najranije u roku od 60 dana prije isteka roka važenja dozvole.“

#### **Član 53**

U članu 92 poslije stava 7 dodaje se novi stav koji glasi:

“Obrazac dozvole za stalni boravak, kao i visinu naknade iz stava 6 ovog člana propisuje Ministarstvo.”

#### **Član 54**

U članu 94 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno od stava 1 tačka 5 ovog člana, stalni boravak neće prestati da važi strancu koji je neprekidno boravio duže od jedne godine u drugoj državi ako postoje naročito opravdani razlozi humanitarne prirode (slučajevi prouzrokovani višom silom, teška bolest, trajni invaliditet i drugi opravdani slučajevi iz čijih se okolnosti može zaključiti da su humanitarnog karaktera) i ako stranac policiji dostavi dokaz o postojanju tih razloga.

U stavu 4 riječi: “tač. 1 do 5” zamjenjuju se riječima: “tač. 1 do 6”.

U st. 5 i 6 riječi: “stava 3” zamjenjuju se riječima: “stava 4”.

U stavu 7 riječi: “ulaska iz stava 5” zamjenjuju se riječima: “ulaska i boravka iz stava 6”.

U stavu 8 riječi: “stava 3” zamjenjuju se riječima: “stava 4”.

Dosadašnji st. 2 do 8 postaju st. 3 do 9.

#### **Član 55**

U članu 95 stav 1 riječi: “član 59 stav 5,” zamjenjuju se riječima: “član 59 stav 7,”.

#### **Član 56**

U članu 100 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Turistička organizacija ili nadležni organ lokalne uprave dužni su da dostave policiji prijavu, odnosno odjavu boravka koja sadrži podatke propisane u članu 96 stav 8 ovog zakona.

U stavu 2 riječi: „odmah po prijemu prijave.“ zamjenjuju se riječima: „najkasnije u roku od 12 časova od prijema prijave, odnosno odjave.“.

Dosadašnji st. 2, 3 i 4 postaju st. 3, 4 i 5.

#### **Član 57**

U članu 107 stav 7 poslije riječi “Policija” riječ “može” briše se, riječ “izreći” zamjenjuje se riječju “izriče”, a riječi: “30 dana” zamjenjuju se riječima: ”90 dana”.

Poslije stava 7 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno od stava 7 ovog člana, strancu se neće izreći zabrana ulaska i boravka u Crnu Goru ako postoje naročito opravdani razlozi humanitarne prirode (slučajevi prouzrokovani višom silom, teška bolest, trajni invaliditet i drugi opravdani slučajevi iz čijih se okolnosti može zaključiti da su humanitarnog karaktera) i ako stranac dostavi dokaz o postojanju tih razloga.“

Dosadašnji st. 8 do 11 postaju st. 9 do 12.

#### **Član 58**

U članu 110 stav 3 tačka 3 poslije riječi “brak” dodaju se riječi: “ili životno partnerstvo lica istog pola”.

U stavu 4 riječi: “tri mjeseca” zamjenjuju se riječima: “180 dana”.

#### **Član 59**

U članu 114 stav 1 tačka 1 riječi: “st. 1, 2 i 3” zamjenjuju se riječima: “st. 1, 2, 3 i 5”.

#### **Član 60**

U članu 140 stav 1 poslije tačke 3 dodaje se nova tačka koja glasi:

“3a) ima dozvolu za privremeni boravak ili dozvolu za privremeni boravak i rad i državljanin je države sa liste država porijekla stranaca kojima se može izdati putni list za stranca ako postoje naročito opravdani razlozi humanitarne prirode (slučajevi prouzrokovani višom silom, teška bolest, trajni invaliditet i drugi opravdani slučajevi iz čijih se okolnosti može zaključiti da su humanitarnog karaktera);“.

U st. 3 i 4 riječi: „tač. 1, 2 i 3“ zamjenjuju se riječima: „tač. 1, 2, 3 i 3a“.

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„Listu država porijekla iz stava 1 tačka 3a ovog člana utvrđuje Vlada, na predlog Ministarstva.“

#### **Član 61**

Član 141 mijenja se i glasi:

“Putni list za stranca izdaje:

1) Ministarstvo, u slučajevima iz člana 140 stav 1 tač. 1, 2, 3a i 4 i stav 2 ovog zakona;  
2) diplomatsko-konzularno predstavništvo, uz prethodnu saglasnost Ministarstva, u slučaju iz člana 140 stav 1 tačka 3 ovog zakona.

Putni list za stranca u slučajevima iz člana 140 stav 1 tač. 1, 2, 3 i 4 i stava 2 ovog zakona izdaje se sa rokom važenja do 30 dana, a u slučaju iz člana 140 stav 1 tačka 3a ovog zakona do isteka dozvole za privremeni boravak, odnosno dozvole za privremeni boravak i rad.

Obrazac putnog lista za stranca izrađuje Ministarstvo u skladu sa članom 41 st. 5 i 6 ovog zakona.

Obrazac putnog lista za stranca propisuje Ministarstvo.“

#### **Član 62**

U članu 142 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Obrazac posebne putne isprave izrađuje Ministarstvo u skladu sa članom 41 st. 5 i 6 ovog zakona.“

U stavu 3 riječi: „i izrađuje“ brišu se.  
Dosadašnji stav 3 postaje stav 4.

### **Član 63**

U članu 149 stav 1 na kraju tačke 2 riječ „ili“ briše se.

Na kraju tačke 3 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom, dodaju riječ „ili“ i nova tačka koja glasi:

“4) nije vratio dozvolu za privremeni boravak, dozvolu za privremeni boravak i rad, odnosno dozvolu za stalni boravak u skladu sa članom 147 ovog zakona.”

### **Član 64**

U članu 159 stav 1 tačka 3 poslije riječi „razlozi“ dodaju se riječi: „iz člana 152 ovog zakona“.

### **Član 65**

U članu 165 stav 4 riječ „supružnik“ zamjenjuje se riječima: „bračni supružnik“.

U uvodnoj rečenici stava 5 riječ „supružnik“ zamjenjuje se riječima: „bračni supružnik“.

U tački 1 riječ „supružnici“ zamjenjuje se riječima: „bračni supružnici“.

U tač. 2 i 3 riječi: „bračnih drugova“ zamjenjuju se riječima: „bračnih supružnika“.

### **Član 66**

U članu 167 stav 6 riječ „supružnik“ zamjenjuje se riječima: „bračni supružnik“.

### **Član 67**

U članu 178 u uvodnoj rečenici stava 3 riječ „Porodicom,“ zamjenjuje se riječima: „Članom porodice,“.

Tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) bračni supružnici, odnosno partneri u zajednici života lica istog pola;“.

U tač. 2 i 3 riječi: „supružnika ili partnera;“ zamjenjuju se riječima: „bračnih supružnika ili partnera u zajednici života lica istog pola;“.

U stavu 4 riječi: “Islanda, Knjaževine Lihtenštajn,” zamjenjuju se riječima: “Republike Island, Kneževine Lihtenštajn.”.

### **Član 68**

U članu 180 stav 1 i članu 181 stav 1 riječi: „stav 6“ zamjenjuju se riječima: „stav 7“.

### **Član 69**

U članu 185 stav 1 riječi: „stav 9“ zamjenjuju se riječima: „stav 10“.

### **Član 70**

U članu 206 stav 5 riječi: „st. 1 i 3“ zamjenjuju se riječima: „st. 1, 2 i 3“.

Stav 7 briše se.

### **Član 71**

U članu 210 stav 1 tačka 7 poslije riječi: „privremenoj zaštiti“ dodaju se riječi: „ili dokaz da je protekao rok od devet mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za utvrđivanje da je lice bez državljanstva o kojem Ministarstvo nije donijelo odluku ili dokaz da je protekao rok od devet mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za međunarodnu zaštitu o kojem Ministarstvo nije donijelo odluku (član 67 stav 5);“.

Poslije tačke 8 dodaje se nova tačka koja glasi:

“8a) ima manje od tri zaposlena, koji imaju zaključene ugovore o radu na nepuno radno vrijeme, od kojih niti jedan zaposleni nije crnogorski državljanin (član 70 stav 4);“.

### **Član 72**

U članu 212 stav 1 poslije tačke 6 dodaje se nova tačka koja glasi:

„6a) turistička organizacija ili nadležni organ lokalne uprave policiji ne dostavi prijavu, odnosno odjavu boravka, koja ne sadrži sve obavezne podatke propisane u članu 96 stav 8 ovog zakona (član 100 stav 2);“.

Tačka 7 mijenja se i glasi:

„7) policiji ne dostavi prijavu, odnosno odjavu elektronskim putem, najkasnije u roku od 12 časova po prijemu prijave, odnosno odjave (član 100 stav 3);“.

Na kraju tačke 10 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje nova tačka koja glasi:

“11) ako nije ispunio obavezu vraćanja isprava iz člana 147 stav 1 ovog zakona (član 149 stav 1 tačka 4).“.

### **Član 73**

Poslije člana 216b dodaje se novi član koji glasi:

#### **“Član 216v**

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se, odnosno uskaditi sa ovim zakonom u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja podzakonskih akata iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se podzakonski akti doneseni na osnovu Zakona o strancima („Službeni list CG“, br. 12/18, 3/19, 86/22 i 77/24), ako nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.

### **Član 74**

Poslije člana 217 dodaje se novi član koji glasi:

#### **“Član 217a**

Postupci za izdavanje i produženje vize započeti prije dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se u skladu sa Zakonom o strancima („Službeni list CG“, br. 12/18, 3/19, 86/22 i 77/24).

Postupci za izdavanje i produženje dozvole za privremeni boravak, dozvole za privremeni boravak i rad, dozvole za stalni boravak i potvrde o prijavi rada započeti prije dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se u skladu sa Zakonom o strancima („Službeni list CG“, br. 12/18, 3/19, 86/22 i 77/24).

Postupci po zahtjevu za utvrđivanje da je podnosilac zahtjeva lice bez državljanstva započeti prije dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se u skladu sa Zakonom o strancima („Službeni list CG“, br. 12/18, 3/19, 86/22 i 77/24).

Postupci po zahtjevu za izdavanje putnog lista za stranca i posebne putne isprave za stranca započeti prije dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se u skladu sa Zakonom o strancima („Službeni list CG“, br. 12/18, 3/19, 86/22 i 77/24).”

### **Član 75**

Poslije člana 218 dodaje se novi član koji glasi:

#### **“Član 218a**

Dozvola za stalni boravak, dozvola za privremeni boravak, dozvola za privremeni boravak i rad, potvrda o prijavi rada, putna isprava za lice bez državljanstva, putni list za stranca i posebna putna isprava za stranca, koji su izdati u skladu sa Zakonom o strancima („Službeni list CG“, br. 12/18, 3/19, 86/22 i 77/24) važe do isteka perioda na koji su izdate.”

### **Član 76**

Poslije člana 221a dodaje se novi član koji glasi:

#### **“Član 221b**

Odredbе člana 21 st. 7 do 10, člana 68 stav 3 tačka 3, čl. 75, 75a, 75b, 75v i 75g i člana 78 stav 1 tač. 7a i 7v ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Do ulaska Crne Gore u Evropsku uniju na podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad radi sezonskog zapošljavanja i uručenje dozvole primjenjivaće se član 79 ovog zakona, pri čemu je stranac dužan da podnese dokaze o opravdanosti zahtjeva iz člana 69 ovog zakona.

### **Član 77**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

*\*U ovaj zakon prenesene su Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2004/38/EZ od 29. aprila 2004. godine o pravu građana Unije i članova njihovih porodica na slobodno kretanje i boravak na teritoriji države članice, o izmjenama i dopunama Regulative (EEZ) br. 1612/68 i ukidanju direktiva 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ, Direktiva Savjeta 2003/109/EZ od 25. decembra 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja koji imaju stalni boravak, Direktiva Savjeta 2003/86/EZ od 22. septembra 2003. godine o pravu na spajanje porodice, Direktiva Savjeta 2009/52/EZ od 25. juna 2009. godine o minimalnim standardima za sankcije i mjere za poslodavce državljana trećih država sa nezakonitim boravkom, Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2014/36/EU od 26. februara 2014. godine o uslovima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja u statusu sezonskih radnika, Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 96/71/EZ od 16. decembra 1996. godine o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga, Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2014/67/EU od 15. maja 2014. godine o sprovođenju Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i izmjenama i dopunama Regulative (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj saradnji putem Informacionog sistema unutrašnjeg tržišta ("Regulativa IMI") i Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta 2018/957 od 28. juna 2018. godine o izmjeni Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga.*

**Crna Gora**  
**Ministarstvo unutrašnjih poslova**  
**Direktorat za upravne poslove, državljanstvo i strance**

04Br: 040/23-31795/2

24. jul 2023. godine

**IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI**  
**NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA**

Programom rada Vlade Crne Gore za 2023. godine, predviđena je izrada Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, u III Kvartalu 2023. godine. U skladu sa navedenom obavezom Ministarstvo unutrašnjih poslova je, na osnovu čl. 12 i 14 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list CG", br. 78/2018, 70/2021 i 52/2022), i člana 9 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Službeni list CG", br. 41/2018), a nakon sprovedene procedure za izbor predstavnika/ca nevladinih organizacija, 08.11.2021. godine donijelo Rješenje o obrazovanju Međuresorske radne grupe za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima.

S obzirom da je donijeta nova Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave, kao i da je, u međuvremenu, došlo do kadrovskih promjena u pojedinim organima uprave ovo rješenje je izmijenjeno i donijeto je novo Rješenje, 01broj: 078/21-22667/2 od 21.07.2022. godine. Članovi/ce Međuresorske radne grupe su predstavnici/ce sljedećih institucija: Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva prosvjete, Ministarstva vanjskih poslova, Uprave policije, Uprave za inspeksijske poslove, Uprave prihoda i carina, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Privredne komore Crne Gore, Unije poslodavaca Crne Gore, Crvenog krsta Crne Gore, Zajednice opština Crne Gore, Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR) - Predstavništva u Crnoj Gori, Međunarodne organizacija za migracije (IOM) i NVO Pravnog Centra. Zadatak Međuresorske radne grupe je bio da izradi Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima.

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima počela je 1. juna i trajala je 40 dana, zaključno sa 10. julom 2023. godine.

Na osnovu člana 15 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", br. 41/2018), Ministarstvo unutrašnjih poslova je 1. juna 2023. godine uputilo Javni poziv za sprovođenje Javne rasprave o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima.

O održavanju Javne rasprave javnost je informisana putem objavljivanja Javnog poziva na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i portalu e - uprave (01. juna 2023. godine).

Link na Javnom pozivu: [Poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima \(www.gov.me\)](http://www.gov.me)

U okviru Javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima organizovana su dva okrugla stola, i to, prvi je održan 19.06.2023. godine u Hotelu "AMI" u Petrovcu (u saradnji sa Unijom poslodavaca Crne Gore), i drugi je održan 29.06.2023. godine

u Hotelu "RAMADA" u Podgorici (u saradnji sa Visokim komesarijatom Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR)).

Primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima su dostavili:

- Ministarstvo vanjskih poslova
- Ministarstvo javne uprave
- Ministarstvo rada i socijalnog staranja
- Unija poslodavaca Crne Gore
- Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR) - Predstavništva u Crnoj Gori (u daljem tekstu: UNHCR)
- Like a Bird Consulting d.o.o.
- PM Hotels d.o.o. 8Hotel Regent Porto Montenegro)
- Leading Investments Consulting d.o.o. Podgorica
- Centar za edukaciju, prevođenje i izdavaštvo „ Educo Centar,,
- Asocijacija poslovnih žena Crne Gore (Sanja Petrović)
- Adriatic marinas D.O.O. Tivat (Porto Montenegro)
- Kolektivne primjedbe od predstavnika sledećih kompanija: Moja Porodica DOO – Direktor Elmira Nasirova, Asgard Business Solutions DOO – Direktor Jurij Čekmarev I First Line Software DOO - Državni direktor Timur Musaev
- Voli Trade d.o.o. Podgorica
- Advokatska kancelarija „Komnenić i partneri“, Ankarski bulevar broj 16, Podgorica
- Fizička lica - Kristina Novaković

Ministarstvo vanjskih poslova			
član Nacrta zakona	predložene izmjene	obrazloženje	odgovor obrađivača
Član 6	<p>U članu 18a stav 2 molimo za izmjenu padeža, na način kako slijedi:</p> <p>Lične podatke koji se unose u VIS, podatke o podnešenim zahtjevima za vizu, izdatim, produženim, odbijenim, poništenim i ukinutim vizama, kao i način čuvanja i korištenja podataka, na predlog organa državne uprave nadležnog za vanjske poslove i uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva, propisuje Vlada.</p>	<p>Generalni direktorat za konzularne poslove i saradnju sa iseljeništvom predložio je uvođenje novog člana 18 a koji se odnosi na Vizni informacioni sistem, a kojim bi se stvorio pravni osnov za donošenje posebnog propisa (Uredbe) kojim će se urediti postupak funkcionisanja VIS-a, podjela nadležnosti svih organa uključenih u postupak obrade zahtjeva i izdavanja viza, uzimanja biometrijskih podataka, način komunikacije i saradnje svih organa uključenih u postupak izdavanja viza (MVP, DKP-a, MUP, ANB,</p>	<p><b>Prihvata se</b> <b>Obrazloženje:</b></p> <p><b>Predložena izmjena člana 18 stav 2 se odnosi na upotrebu padeža u ispravnom obliku, te se stoga prihvata.</b></p>



		UP), razmjena informacija na nivou CG, razmjenu informacija sa drugim državama ili međunarodnim organizacijama i sl. S tim u vezi potrebna je konsultacija sa Sekretarijatom za zakonodavstvo da li je predloženi pravni osnov dovoljno široko postavljen da obuhvati sve gore navedeno.	
Član 9	<p>Potrebna je ispravka stava 3 u članu 9 na način:</p> <p>Stav 3 mijenja se i glasi:</p> <p>Protiv odluke iz stava 2 i 3 ovog člana, organu državne uprave nadležnom za vanjske poslove može se izjaviti žalba, preko diplomatsko-konzularnog predstavništva, u roku od osam dana od dana prijema odluke.</p>	U članu 27 uvedena dvostepenost na način da u prvom stepenu po zahtjevima odlučuje diplomatsko-konzularno predstavništvo odlukom i definisano da se u slučajevima zastupanja, diplomatsko-konzularnom predstavništvu druge države odluka o odbijanju zahtjeva za izdavanje vize i razlozi na kojima je odluka zasnovana dostavljaju se na posebnom obrascu čiju sadržinu propisuje organ nadležan za vanjske poslove.	<p><b>Prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>Jezičko upodobljavanje člana 27 stav 3 sa predloženom izmjenom kojom se propisuje da u prvom stepenu po zahtjevima odlučuje diplomatsko-konzularno predstavništvo odlukom, a ne rješenjem što je zaostala odredba iz važećeg Zakona o strancima. Iz tog razloga predlog se prihvata.</b></p>
Predlažemo dodavanje novog člana 21b	<p>Podnošenje zahtjeva online</p> <p>21b</p> <p>Stranac može podnijeti zahtjev za izdavanje vize online preko posebnog web servisa za online apliciranje kojim upravlja organ državne uprave</p>	<p>Obrazloženje:</p> <p>Članom 8 Predloga zakona propisano je da se zahtjev za izdavanje vize, osim lično i preko ovlašćenog pravnog lica, može podnijeti i online. Istovremeno je uveden pravni osnov za donošenje posebnog pravnog akta kojim će se</p>	<p><b>Prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>Članom 19 propisano je da vizu izdaje organ državne uprave nadležan za vanjske poslove, koje propisuje i način izdavanja viza. S tim u vezi Ministarstvo vanjskih predložilo je uvođenje mogućnosti online apliciranja u skladu sa</b></p>

	<p>nadležan za vanjske poslove.</p> <p>Uz zahtjev za izdavanje vize prilažu se putna isprava, fotografija, dokazi o svrsi i uslovima tranzita ili boravka u Crnoj Gori i dokaz o uplaćenju administrativnoj taksi.</p> <p>Bliži način podnošenja zahtjeva i dokumentacije iz stava 1 i 2 ovog člana, kao i postupak izdavanja viza propisuje organ državne uprave nadležan za vanjske poslove.</p>	<p>uređiti bliži način podnošenja zahtjeva i dokumentacije, kao i postupak izdavanja viza u slučajevima online podnošenja zahtjeva za vize.</p>	<p><b>svojim zakonskim nadležnostima iz kog razloga je predlog prihvaćen.</b></p>
--	--	---	---

**Ministarstvo javne uprave**

<p>Izmjene člana 61 važećeg zakona</p>	<p>Predlažemo izmjene člana 61 Zakona o strancima, kojim je uređen način podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak stranaca, na način da se digitalnom nomadu omogući podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak i elektronskim putem.</p>	<p>Vlada Crne Gore, donijela je Odluku o obrazovanju Savjeta za elektronsku upravu ("Službeni list CG", br. 73/22 i 30/23). Zadaci Savjeta, shodno navedenoj odluci, između ostalog odnose se i na iniciranje izmjena postojeće zakonske regulative iz oblasti digitalizacije i elektronske uprave, kao i na predlaganje mjere za usklađivanje zakonodavnog i administrativnog okvira u cilju unapređenja razvoja elektronske uprave.</p> <p>U skladu sa zadacima utvrđenim Odlukom o obrazovanju, Savjet za elektronsku upravu, između ostalog u više navrata razmatrao je i pitanje</p>	<p align="center"><b>Prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>Članom 61 stav 1 važećeg Zakona o strancima propisano je da se zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak podnosi lično Ministarstvu u mjestu boravka, na propisanom obrascu, o čemu se izdaje potvrda.</b></p> <p><b>Mišljenja smo da je u narednom periodu potrebno razvijati elektronske servise kako bi se ovoj, a i ostalim kategorijama stranaca, omogućilo elektronsko podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola, što je u državama okruženja već moguće pa je iz tog razloga ova primjedba prihvaćena.</b></p> <p><b>Iz tog razloga izmijenjen je stav 1 u članu 61, tako da glasi:</b> <b>U članu 61 stav 1 poslije</b></p>
--	---	---	--

		<p>digitalnih nomada u Crnoj Gori, budući da je Vlada Crne Gore u decembru 2021. godine donijela Program za privlačenje digitalnih nomada do 2025. godine, sa Akcionim planom za 2022. godinu.</p> <p>Razmatrajući pitanje digitalnih nomada u Crnoj Gori uzastopno na više održanih sjednica Savjet za elektronsku upravu je mišljenja da je potrebno izvršiti izmjene člana 61 Zakona o strancima, kojim je uređen način podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak stranaca, na način da se digitalnom nomadu omogući podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak i elektronskim putem.</p> <p>Takođe, u skladu sa Akcionim planom za 2022. godinu, Programa za privlačenje digitalnih nomada do 2025. godine, Ministarstvo javne uprave razvilo je sajt koji će biti informativnog karaktera i sadržati sva uputstva i smjernice za digitalne nomade, kako bi na jednom mjestu imali sve informacije o obavezama i benefitima u skladu</p>	<p><b>riječi: „podnosi lično“ dodaju se: „ili elektronskim putem“.</b></p> <p><b>Mišljenja smo da bi možda bilo potrebno da se odloži primjena ove odredbe dok se ne stvore tehničke pretpostavke.</b></p>
--	--	---	--

		<p>sa važećim propisima.</p> <p>Kroz implementaciju tog sajta stvoreni su tehnički uslovi za podnošenje elektronskog zahtjeva od strane digitalnog nomada, te Ministarstvo unutrašnjih poslova u tom pravcu ne bi imalo tehničkih aktivnosti, već je tu vrstu podrške odradilo Ministarstvo javne uprave.</p> <p>Isto tako, Savjet za elektronsku upravu prikupio je uporedna rješenja u smislu procedura dobijanja dozvola za boravak za digitalne nomade za zemlje EU, ali i za Albaniju kod koje se to odvija online, koja u cilju upoznavanja u prilogu dostavljamo.</p>	
<b>Ministarstvo rada i socijalnog staranja</b>			
Član 26	<p>Član 26 koji se odnosi na član 67 stav 1 tačka 8 Zakona o strancima („Službeni list CG“, br. 12/18, 3/19, 86/22) dopuniti na sljedeći način:</p> <p>Poslije riječi: zahtjeva za međunarodnu zaštitu“ dodaje se zarez i riječi: „odnosno od dana podnošenja zahtjeva za utvrđivanje statusa lica bez državljanstva“.</p>	<p>Predlagač nije dostavio obrazloženje svog predloga</p>	<p><b>Prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>U pitanju je tehničko upodobljavanje ove odredbe u Nacrtu zakona pa je iz tog razloga primjedba prihvaćena.</b></p>
Član 28	<p>Član 28 koji se odnosi na član 69 Zakona o strancima:</p> <p>Predlog: u članu 69 stav 1 tačka 2 mijenja</p>	<p>Pod sezonskim zapošljavanjem stranca, u smislu Zakona o strancima, podrazumijeva se radni odnos na</p>	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>Mišljenja smo da predlog treba odbiti i da dokaz o stečenoj kvalifikaciji nivoa</b></p>

	<p>se i glasi:</p> <p>„dokaz o stečenoj kvalifikaciji nivoa obrazovanja, odnosno stručnoj kvalifikaciji;“</p> <p>Komentar: nijesmo saglasni sa predloženom dopunom dva nova stava, koji se dodaju poslije stava 2 u članu 69.</p>	<p>određeno vrijeme radi obavljanja sezonskih poslova u djelatnostima sezonskog karaktera. Dozvola za privremeni boravak i rad radi sezonskog zapošljavanja izdaje se sa rokom važenja do šest mjeseci u vremenskom periodu od jedne godine, a izuzetno se može produžiti za još dva mjeseca kod istog ili drugog poslodavca, pri čemu rok važenja dozvole ne može biti duži od osam mjeseci u vremenskom periodu od jedne godine.</p> <p>U odnosu na dozvolu za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja, koja se izdaje sa rokom važenja do jedne godine, i može se produžiti najduže do dvije godine, razlika je u vremenskom trajanju dozvole za privremeni boravak i rad koja se izdaje radi sezonskog zapošljavanja i u vrsti posla koje stranac treba da obavlja-sezonski posao u djelatnostima sezonskog karaktera.</p> <p>Nakon izdavanja navedenih dozvola, Zakon o strancima propisuje istu obavezu za poslodavce kod kojih će stranci da rade. Poslodavac je dužan da u roku od 24 časa</p>	<p><b>obrazovanja, odnosno stručnoj kvalifikaciji za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad radi sezonskog zapošljavanja ne moraju da prilažu stranci koji podnose zahtjev.</b></p> <p><b>Na ovaj način se pojednostavljuje procedura za izdavanje ovih dozvola i ide u prilog zastupljenoj praksi, budući da je uglavnom niže kvalifikovana radna snaga zastupljena na sezonskim poslovima.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Prihvata se Obrazloženje:</b></p>
--	---	--	---

od dana izdavanja istih sa strancem zaključi ugovor o radu i prijavi ga na obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa propisima o radu.

Zakonom o radu („Sl. list CG“, br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21, 145/21), koji se primjenjuje na zaposlene koji rade na teritoriji Crne Gore kod domaćeg ili stranog pravnog ili fizičkog lica, uključujući i strance koji rade kod poslodavaca u Crnoj Gori, propisano je da ugovor o radu može da zaključi lice koje ispunjava opšte uslove predviđene ovim zakonom i posebne uslove predviđene zakonom, drugim propisima i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Imajući u vidu navedeno, jedan od dokaza kojim se potvrđuje da zaposleni ispunjava posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa, kako u slučaju zaključivanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme, tako i u slučaju zaključivanja ugovora o radu na određeno vrijeme, je dokaz o o stečenoj kvalifikaciji nivoa obrazovanja, odnosno stručnoj

		<p>kvalifikaciji.</p> <p>Stoga, smatramo da se ne može praviti razlika u dokazima koji se zahtijevaju za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad radi sezonskog zapošljavanja u odnosu na dokaze koji se zahtijevaju za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja.</p> <p>Takođe, smatramo da treba brisati predloženi novi stav koji se odnosi na mogućnost produženja dozvole za privremeni boravak i rad strancu koji ima zaključene ugovore o radu na nepuno radno vrijeme kao izvršni direktor kod više poslodavaca. Razlog-u članu 69 Zakona o strancima propisuju se uslovi za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad, ali ne i uslovi za njeno produženje. Navedeno treba precizirati u članu 70.</p>	
Član 29	<p>Član 29 koji se odnosi na član 70 Zakona o strancima:</p> <p>Smatramo da treba brisati predloženi novi stav koji se odnosi na mogućnost produženja dozvole za privremeni boravak i rad strancu koji ima zaključene ugovore o radu na nepuno radno vrijeme kao izvršni direktor</p>	<p>Predlagač nije dostavio obrazloženje svog predloga</p>	<p><b>Prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>Primjedba koja se odnosi na važeći član 70 Zakona o strancima prihvata se tako da se radi preciznosti mijenja čitav član 70 zakona.</b></p>

	<p>kod više poslodavaca.</p> <p>Predlažemo sljedeće:</p> <p>U članu 70 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>„Dozvola za privremeni boravak i rad iz člana 66 stav 3 ovog zakona može se produžiti najduže do dvije godine za obavljanje poslova izvršnog direktora kod više poslodavaca, u skladu sa propisima o radu.“</p> <p>Predloženi novi stav, koji slijedi nakon stava 5 u članu 70 je nejasan. (značajno se razlikuje u odnosu na početni predlog koji se odnosio na članove Upravnog odbora, a ne i na ostale zaposlene).</p>		
<p>Član 30</p>	<p>Predlažemo da poslije člana 75 dodaju se pet novih članova (umjesto poslije člana 71) koji glase:</p> <p>„Ustupanje stranca poslodavcu u Crnoj Gori preko agencije za privremeno ustupanje zaposlenih, koja je registrovana van Crne Gore</p> <p>Član 75a</p> <p>Agencija za privremeno ustupanje zaposlenih koja je registrovana van Crne Gore može ustupiti stranca poslodavcu u Crnoj Gori (u daljem tekstu: korisnik) na</p>	<p>Predlagač nije dostavio obrazloženje svog predloga</p>	<p><b>Prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>Kako je jedan od osnovnih razloga za donošenja ovog Zakona prenošenje Direktive 96/71/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća od 16. decembra 1996. godine o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga, Direktive 2014/67 Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. maja 2014. o sprovođenju Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga, Direktive 2018/957 Evropskog parlamenta i Vijeća od 28. juna 2018. godine o izmjeni Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga i Uredbe (EU) br.</b></p>



	<p>osnovu međusobno zaključenog sporazuma o ustupanju zaposlenih.</p> <p>Agencija iz stava 1 ovog člana smatra se poslodavcem zaposlenog koji je upućen na rad u Crnu Goru.</p> <p>Izuzetno od stava 2 ovog člana, korisnik se u odnosu na ustupljenog stranca smatra poslodavcem u smislu obaveze primjene propisa kojima se uređuje zaštita i zdravlje na radu.“</p> <p>(Ovaj tekst treba da bude umjesto predloženog člana 71e.)</p> <p>Član 75b umjesto predloženog člana 71d</p> <p>Član 75b</p> <p>Uslovi za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad radi ustupanja stranca poslodavcu u Crnoj Gori preko agencije za privremeno ustupanje zaposlenih, koja je registrovana van Crne Gore</p> <p>Izmijeniti tač. 1, 4 i 5 u stavu 1 , kao i stav 2 predloženog člana 71d, tako da glase:</p> <p>1) sporazum o ustupanju zaposlenog stranca, zaključen između agencije i</p>		<p><b>1024/2012 o administrativnoj saradnji putem Informativnog sistema unutrašnjeg tržišta („Uredba IMI“), i da Ministarstvo rada i socijalnog staranja kreira politiku zapošljavanja i rada stranaca u Crnoj Gori, i da je članom 14 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni listi CG", br. 49/2022, 52/2022, 56/2022, 82/2022, 110/2022 i 139/2022), propisano da MRSS, pored ostalih, vrši poslove uprave koji se odnose na tržišta rada i zapošljavanja, zarade i druga primanja iz rada i po osnovu rada, izdavanje dozvola za rad agencijama za zapošljavanje, pripremu predloga za utvrđivanje godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca, usklađivanje domaćih propisa iz okvira svoje nadležnosti sa pravnom tekovinom Evropske unije, kao i da je MRSS koordinator za Pregovaračko poglavlje 2 - Sloboda kretanja radnika i koordinator za Pregovaračko poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje, to su prihvaćene sve sugestije na član 30 Nacrta zakona.</b></p>
--	---	--	--

korisnika;

4) dokaz o stečenoj kvalifikaciji nivoa obrazovanja, odnosno stručnoj kvalifikaciji, za obavljanje poslova, utvrđenih sporazumom iz tačke 1 ovog stava;

5) dokaz da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva za obavljanje poslova koji su utvrđeni sporazumom iz tačke 1 ovog stava.

Dozvola iz stava 1 ovog člana izdaje se sa rokom važenja do jedne godine i može se produžiti najduže do dvije godine.

75c -predloženi član 71a

U predloženom članu 71a stav 1 poslije riječi: „strano privredno društvo“ dodaje se zarez i riječi: „odnosno agencija iz člana 75a ovog zakona“.

75d-predloženi član 71b

U predloženom članu 71b stav 1 poslije riječi: „strano privredno društvo“ dodaje se zarez i riječi: „odnosno agencija iz člana 75a ovog zakona“.

75e-predloženi član 71c

U predloženom članu

	<p>71c stav 1 riječi: „dužno je da u izjavi iz člana 71b“ zamjenjuju se riječima: „odnosno agencija iz člana 75a ovog zakona dužno je da u izjavi iz člana 71d“.</p> <p>U stavu 2 ovog člana poslije riječi: „strano privredno društvo“ dodaje se zarez i riječi: „odnosno agencija iz člana 75a ovog zakona“.</p> <p>U stavu 3 ovog člana poslije riječi: „strano privredno društvo“ dodaje se zarez i riječi: „odnosno agencija iz člana 75a ovog zakona“.</p>		
Član 31	<p>Član 31 koji se odnosi na član 79 Zakona o strancima</p> <p>Predlog:</p> <p>U članu 79 stav 2 riječi: “iz člana 73, odnosno 75“ zamjenjuju se riječima:“iz člana 69, 73, 75, odnosno 75b“.</p>	Predlagač nije dostavio obrazloženje svog predloga	<p><b>Prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>U pitanju je pravno - tehničko upodobljavanje teksta Nacrta zakona</b></p>
Član 32	<p>Član 32 koji se odnosi na član 82 Zakona o strancima</p> <p>U predloženom novom stavu, koji se dodaje poslije stava 2 člana 82 Zakona riječi:“nostrifikaciji diplome o stečenom nivou obrazovanja i kvalifikacije“ zamjenjuju se riječima: „priznavanju inostrane obrazovne isprave, odnosno inostranog</p>	Predlagač nije dostavio obrazloženje svog predloga	<p><b>Prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>U pitanju je pravno - tehničko upodobljavanje teksta Nacrta zakona</b></p>

sertifikata“.

**Unija poslodavaca Crne Gore**

Član 37

Predlažemo da se izmijeni stav 3 člana 88 koji bi mogao glasi:

Provjeru znanja crnogorskog jezika iz stava 1 tačka 5 ovog člana vrši javna ili privatna obrazovna institucija koja je za to licencirana od strane Ministarstva prosvjete ili nadležnog tijela za izdavanje licence za obuku i provjeru znanja crnogorskog jezika i stranih jezika.

Mišljenja smo da važeće rješenje nije svrsishodno u smislu da se neopravdano favorizuju visokoškolske ustanove te istovremeno diskriminišu provajderi obrazovanja koji su osnovani i licencirani u skladu sa pozitivnim propisima. Samim tim, predmetno rješenje treba izmijeniti na način da se proširi krug obrazovnih ustanova čija su dokumenta valjana kada je u pitanju provjera znanja crnogorskog jezika u skladu sa ovim Zakonom, budući da ne postoji nijedan opravdan razlog da zakon favorizuje određene obrazovne institucije, kako je to slučaj sada.

**Prihvata se  
Obrazloženje:**

**Mišljenja smo da treba prihvatiti ovu primjedbu i omogućiti licenciranim organizatorima obrazovanja da organizuju kurseve crnogorskog jezika za strance i da po završetku kursa organizuju ispit o poznavanju crnogorskog jezika za strance što bi ovim licima bio dokaz prilikom podnošenja zahtjeva za stalni boravak.**

**Norma je ugrađena u Nacrt ovog zakona i u narednoj fazi tražiće se zvaničan stav Ministarstva prosvjete po ovom pitanju.**

Predlagač se nije pozvao na član Nacrta zakona

Predlažemo da se u članu 66 doda novi stav, kao izuzetak od stava 2 (da stranac može da radi samo kod poslodavca koji ga zapošljava) predvidi agencija za zastupanje zaposlenih.

Uloga agencije za privremeno ustupanje zaposlenih je i ovog puta izopštena iz Nacrta Zakona što jeste problematično, posmatrajući njenu svrhu postojanja, odnosno pružanja usluge u okviru pretežne djelatnosti (prevashodno, ustupanje zaposlenih na povremenim i privremenim i sezonskim poslovima). Ne vidimo razlog da se pravi razlika u ovom domenu između

**Ne prihvata se  
Obrazloženje:**

**Mišljenja smo da predlog treba odbiti jer Agencije za privremeno ustupanje zaposlenih vrše ustupanje zaposlenih za obavljanje poslova kod drugog poslodavca (korisnika). Ove agencije mogu obavljati poslove ustupanja zaposlenih samo pod uslovom da te poslove obavljaju kao jedinu djelatnost i da imaju dozvolu za rad izdatu od Ministarstva rada i socijalnog staranja.**

		<p>domaće i strane radne snage.</p> <p>Generalno, koncept „da radi samo kod poslodavca koji ga zapošljava“ kosi se sa pružanjem ugovorenih usluga i karakterom poslovnih aranžmana između privrednih subjekata.</p> <p>Ukoliko se uvaži naš predlog, isti bi iziskivao normativnu doradu, naime poseban član (vidjeti član 100 hrvatskog Zakona o strancima), zbog preciziranja situacije koji bi se dokazi o ispunjenosti uslova zahtjeva direktno odnosili na tzv. korisnika, a koji na samu agenciju, uz neizostavnu obavezu agencije da dostavi i sporazum o ustupanju zaposlenog.</p>	<p><b>Agencija za privremeno ustupanje zaposlenih je poslodavac u smislu Zakona o radu, koji sa zaposlenim može zaključiti ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme. Prava iz rada i po osnovu rada zaposleni ostvaruje kod agencije. Zaposleni se ustupa drugom poslodavcu (korisniku) na osnovu sporazuma zaključenog između agencije i korisnika. Tokom važenja ugovora o radu, agencija svog zaposlenog može ustupiti kod više poslodavaca, za vremenski period i za poslove koji se utvrđuju navedenim sporazumom.</b></p> <p><b>Zakonom o strancima propisano je da stranac može da radi u Crnoj Gori samo na poslovima za koje mu je izdata dozvola za privremeni boravak i rad i samo kod onog poslodavca koji ga zapošljava. Poslodavac može da rasporedi stranca samo na poslove za koje mu je izdata dozvola za boravak i rad.</b></p> <p><b>U Zakonu o strancima propisano je da Vlada Crne Gore na godišnjem nivou utvrđuje kvotu dozvola za privremeni boravak i rad.</b></p> <p><b>Omogućavanje zapošljavanja stranaca u agencijama za privremeno ustupanje zaposlenih, koja zapošljava radi ustupanja zaposlenih drugom poslodavcu, bilo bi u suprotnosti sa svrhom zbog koje je uvedena</b></p>
--	--	--	--

			<p>godišnja kvota dozvola i definisanje ova dva instituta u Zakonu isključuju jedan drugog.</p> <p>Agencija za privremeno ustupanje zaposlenih, čija je to jedina djelatnost kojom se može baviti, može ustupiti svog zaposlenog kod drugog poslodavca, koji je registrovan za određenu djelatnost koja nije djelatnost ovih agencija, već to može biti bilo koja druga djelatnost. To znači da ista agencija može ustupiti svoje zaposlene, u zavisnosti od njihovog nivoa obrazovanja i kvalifikacija, kod poslodavca iz različitih djelatnosti.</p> <p>Ukoliko bi bilo omogućeno zapošljavanje stranaca u ovim agencijama, izgubila bi se mogućnost praćenja u kojim djelatnostima se izdaju dozvole za zapošljavanje, jer bi se iste iskazivale kroz djelatnost agencija za privremeno ustupanje zaposlenih, a ne kroz djelatnost drugog poslodavca-korisnika kod koga u suštini zaposleni radi.</p>
<p>Član 29</p>	<p>Preispitati član 29 u dijelu kojim se mijenja st. 2 i 3 člana 70 važećeg Zakona</p>	<p>Uvažavajući svu argumentaciju Ministarstva unutrašnjih poslova u dijelu potrebe za uvođenjem ovakvih rešenja, ipak smatramo da iste još jednom treba preispitati s aspekta njihove korespondentnosti sa pravnim sistemom CG, pored ostalog i opštim propisima o</p>	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p>Članom 70 važećeg Zakona o strancima propisano je da se dozvola za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja stranca izdaje se sa rokom važenja do jedne godine (stav 1).</p> <p>Dozvola iz stava 1 ovog člana, može se produžiti najduže do dvije godine</p>

		<p>radu i problematičnosti primjene u praksi koja se već sada nazire.</p>	<p>(stav 2).</p> <p><b>Dozvola za privremeni boravak i rad za preduzetnike i izvršne direktore u privrednim društvima u kojima su oni jedini vlasnici ili vlasnici više od 51% kapitala može se produžavati dok ispunjavaju uslove iz člana 43 ovog zakona (stav 3).</b></p> <p><b>Poslodavac je dužan da, u roku od 24 časa od dana izdavanja dozvole za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja, sa strancem zaključi ugovor o radu i prijavi ga na obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa propisima o radu (stav 4).</b></p> <p><b>Ako stranac ne stupi na rad u roku iz stava 4 ovog člana, poslodavac je dužan da, najkasnije u roku od tri dana, o tome obavijesti Ministarstvo radi poništavanja dozvole za boravak i rad (stav 5).</b></p> <p><b>Ovaj predlog se ne prihvata zato što pojedini poslodavci sa strancem zaključuju ugovor o radu i prijave stranca na obavezno socijalno osiguranje, na pola radnog vremena, tako da je ovo jedan vid ograničenja odnosno sprječavanje zloupotreba koje se javljaju u praksi.</b></p>
<p>Predlagač se nije pozvao na član Nacrta zakona</p>	<p>Predlažemo izmjene u st. 4 čl. 70 i st. 4 čl. 71 u smislu da riječi „izdavanja“ zamjene riječima „preuzimanja“</p>	<p>Među dokumentacijom koju stranac prilaže MUP-u za izdavanje dozvole boravak i rad dostavlja se i pisana ponuda poslodavca u kojoj se navodi period angažovanja stranca</p>	<p><b>Djelimično se prihvata</b> <b>Obrazloženje:</b></p> <p><b>Datum izdavanja dozvole je fiksno i on se određuje prilikom izrade dozvole.</b></p> <p><b>Datum uručenja dozvole može da varira u zavisnosti</b></p>

		<p>(datum stupanja na rad i trajanje ugovora). Međutim, MUP se „ne vodi“ datumima na ponudi od strane poslodavca, već izdaje dozvolu za boravak i rad strancu sa datumom kada se taj predmet obrađuje. Najčešće se ne poklapa datum izdavanja dozvole i datuma preuzimanja dozvole, te u ovim situacijama dešava da poslodavci retroaktivno prijavljuju zaposlene na osiguranje u Upravi prihoda, jer se datumi u ugovoru o radu trebaju podudarati sa datumima važenja dozvole za boravak i rad, iako stranac za taj period nije bio radno angažovan. Samim tim, predlažemo da se izmijeni jedno od alternativnih rešenja - poslodavac dužan da zaključi ugovor o radu u roku od 24 časa od dana preuzimanja dozvole za privremeni boravak i rad.</p>	<p><b>kada se strancu uruči dozvola tako da isti ne može da se definiše na dozvoli jer kada se dozvola izradi ne može da se naknadno unese datum uručenja dozvole.</b></p> <p><b>Međutim, izmijenjen je stav 5 u članu 69 važećeg zakona, tako da sada glasi: O prijemu zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad Ministarstvo izdaje potvrdu, u kojoj je određen rok u kojem podnosilac zahtjeva može preuzeti dozvolu, koji je ujedno i rok izdavanja dozvole za privremeni boravak i rad.</b></p> <p><b>Ovo znači da će na dozvoli biti unešen onaj datum izdavanja koji je dat na potvrdi u kojoj je određen rok u kojem podnosilac zahtjeva može preuzeti dozvolu.</b></p>
<p>Predlagač se nije pozvao na član Nacrta zakona</p>	<p>U članu 85 stav 1 dodati novu tačku koja bi mogla da glasi: „koji obavljaju poslove u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva“</p>	<p>Određene djelatnosti ne zahtjevaju angažman nekog lica na duži period, već je dovoljno da određena lica rade povremeno, npr dan, ili par dana, a ne kako je to uobičajeno sa sezonskim poslovima- mjesec i više dana. Prednje je slučaj sa npr. poljoprivrednim</p>	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>U članu 78 stav 1 tač. 8 Zakona o strancima ("Službeni list CG", br. 12/2018, 3/2019 i 86/2022), propisano je: "Dozvola za privremeni boravak i rad mimo godišnje kvote može se izdati strancu sa prebivalištem u susjednoj državi, koji je zaposlen ili obavlja rad u Crnoj Gori i</b></p>



		<p>djelatnostima, a što je pokazala i praksa prethodnih godina. Takođe, određena lica, zbog blizine države u kojoj žive ne žele da borave u Crnoj Gori (po osnovu dozvole za privremeni boravak) već im je jednostavnije da žive u svojoj zemlji, pa se i iz ovog razloga nameće kao neophodno da se u članu 85 stav 1 doda predložena tačka. Sezonski poslovi u živoj proizvodnji ne trpe odlaganje ili prolongiranje izvršenja istih, te kod obavljanja sezonskih poslova u poljoprivredi postoji barijera u poslovanju i zapošljavanju stranih državljana kroz dobijanje dozvola za privremeni boravak i rad za čije odobrenje treba mnogo više vremena nego za obavljeni posao u datom momentu, koji u slučaju da se ne završi u roku od odmah prouzrokuje značajne štetne posledice po poslodavca, te nenadoknadivu finansijsku štetu.</p>	<p><b>najmanje jednom nedjeljno se vraća u mjesto prebivališta (dnevni migrant), upravo da bi ovi radnici bili u mogućnosti da rade u Crnoj Gori.</b></p>
<p><b>Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR) - Predstavništva u Crnoj Gori</b></p>			
<p>Član 20</p> <p>Utvrđivanje statusa i izdavanje putne isprave za lice bez državljanstva</p> <p>Član 58a st. 2 i 3</p>	<p>UNHCR predlaže brisanje ova dva stava iz teksta Izmjena i dopuna Zakona.</p>	<p>Da bi postupak bio fer, efikasan i u skladu sa preporukama UNHCR-a, sadržanim u Priručniku o zaštiti lica bez državljanstva, sva lica na teritoriji Crne Gore moraju da</p>	<p><b>Ne prihvata se</b></p> <p><b>Obrazloženje:</b></p> <p><b>Izmjenama i dopunama Zakona, pored ostalog, pristupilo se i zbog potrebne dodatne razrade postupka za utvrđivanje statusa lica bez</b></p>

		<p>imaju pristup postupku, nezavisno od njihovog statusa, (neregularnog) načina ulaska u zemlju i zakonitosti i dužine trajanja boravka u zemlji. U Konvenciji o statusu lica bez državljanstva iz 1954.g. ne postoji uporište za nametanje vremenskog okvira za podnošenje zahtjeva ili za legalni boravak u zemlji kako bi se podnio zahtjev. Takav zahtjev bi bio posebno nepravedan, s obzirom na to da neposjedovanje državljanstva mnogim licima bez državljanstva uskraćuje pristup dokumentima neophodnim za zakonit ulazak ili boravak u bilo kojoj državi .</p>	<p><b>državljanstva, a na osnovu preporuka Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR) i TAIEX misije Evropske komisije iz 2021. godine.</b></p> <p><b>Cilj obrađivača zakona je da se riješi status, prije svega, svim licima koja u Crnoj Gori borave izvjesni vremenski period i u tom smislu definisano je da zahtjev za utvrđivanja lica bez državljanstva može podnijeti lice koje priloži dokaz da u Crnoj Gori faktički boravi najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva ili da članovi njegove porodice iz člana imaju državljanstvo Crne Gore, privremeni ili stalni boravak u Crnoj Gori, pa se iz tog razloga ovaj predlog ne prihvata.</b></p>
<p>Član 20 Procjena dokaza Član 58d stav 1</p>	<p>UNHCR predlaže da se ovaj stav izmjeni i dopuni tako da glasi:</p> <p>„Ministarstvo će razmotriti sve raspoložive dokaze, uključujući svjedočenje podnosioca zahtjeva, kako bi u razumnoj mjeri utvrdilo da li se podnosilac zahtjeva ne smatra državljaninom države s kojom ima razumnu povezanost, u smislu stava 2 ovog člana, u skladu sa zakonom te države.“</p>	<p>Ova preporuka UNHCR-a se bazira na preporučenom standardu dokazivanja da podnosilac zahtjeva NIJE državljanin neke države a ne da li podnosilac zahtjeva JESTE državljanin neke države.</p>	<p><b>Prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>U članu 1 Konvencije o statusu lica bez državljanstva iz 1954. godine definisano je da lice bez državljanstva u smislu ove konvencije označava lice koje nijedna država prema svom zakonodavstvu ne smatra svojim državljaninom, pa je iz tog razloga ova preporuka prihvaćena.</b></p>
<p>Član 20 Procjena dokaza Član 58d stav 2</p>	<p>UNHCR predlaže da se ovaj stav izmjeni i dopuni tako da glasi:</p> <p>„Ministarstvo će, po</p>	<p>Preporučenom izmjenom UNHCR vjeruje da će se otkloniti eventualne dileme tokom</p>	<p><b>Prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>U pitanju je pravno - tehničko upodobljavanje</b></p>

	potrebi, zatražiti pomoć nadležnih organa država sa kojima je podnosilac zahtjeva povezan rođenjem, porodicom, brakom ili ranijim uobičajenim boravkom“	primjene zakona od kog organa strane države ministarstvo može, po potrebi, zatražiti pomoć.	<b>teksta Nacrta zakona</b>
Član 20 Procjena dokaza Član 58d stav 4	UNHCR predlaže dodavanje novog stava u članu 58d, kao stav 4, i to:  „Ni pod kojim okolnostima ministarstvo neće zatražiti pomoć od bilo kojeg organa strane države ukoliko podnosilac zahtjeva, tokom postupka, istakne osnovani strah od progona u toj državi, osim ukoliko je konačnom odlukom nadležnog organa utvrđeno da podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove za bilo koji vid međunarodne zaštite, u skladu sa posebnim zakonom.	Dodavanjem ovog stava članu 58d će se osigurati da organ koji vodi postupak utvrđivanja statusa lica bez državljanstva, u slučajevima kada postoji sumnja da podnosilac zahtjeva može biti žrtva progona u određenoj državi, u potpunosti štiti prava podnosioca zahtjeva i ne izlaže ga riziku koji može imati izuzetno ozbiljne posljedice po to lice.	<b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b>  <b>S obzirom da nije prihvaćen predlog da se briše stav 3 u članu 58a (Zahtjev iz stava 1 ovog člana ne može podnijeti stranac koji je podnio zahtjev za međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori ili mu je donijeta pravosnažna odluka po zahtjevu za međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori ili mu je odobren azil ili supsidijarna zaštita u skladu sa zakonom kojim se uređuje međunarodna i privremena zaštita stranaca), iz tog razloga ne prihvata se i ovaj predlog.</b>
Član 20 Rokovi Član 58e stav 2	S obzirom na to da u tekstu Izmjena i dopuna Zakona ne postoji član 59h, UNHCR predlaže da se ovaj član usagласi sa članom na koji se u ovom konkretnom slučaju mislilo.	Tehničko usaglašavanje teksta zakona	<b>Prihvata se Obrazloženje:</b>  <b>U pitanju je pravno - tehničko upodobljavanje teksta Nacrta zakona</b>
Član 20 Putna isprava i dozvola za privremeni boravak za lice bez državljanstva Član 58h	UNHCR predlaže da se ovaj član izmjeni i dopuni tako da glasi:  „Licu koje ima status lica bez državljanstva izdaje se dozvola za privremeni boravak.  Dozvola za privremeni boravak iz	Predloženim izmjena i dopunama UNHCR smatra da će se licu kojem je Crna Gora priznala status lica bez državljanstva, po automatizmu, izdati identifikacioni dokument kojim lice dokazuje svoj identitet i pomoću	<b>Prihvata se Obrazloženje:</b>  <b>U pitanju je pravno - tehničko upodobljavanje teksta Nacrta zakona</b>

	<p>stava 1 ovog člana izdaje se sa rokom važenja od tri godine i može se obnoviti.</p> <p>Licu koje ima status lica bez državljanstva može se izdati putna isprava, na njegov zahtjev, ako ispunjava uslove iz člana 43 stav 1 tač. 6, 8 i 9 ovog zakona.</p> <p>Putna isprava iz stava 3 ovog člana izdaje se sa rokom važenja od tri godine i može se obnoviti.</p> <p>Dozvola za privremeni boravak iz stava 1 ovog člana je lični dokument kojim se dokazuje da je lice dobilo status lica bez državljanstva u Crnoj Gori.</p> <p>Obrazac putne isprave i dozvole za privremeni boravak propisuje Ministarstvo.”</p>	<p>koga će, u unutrašnjem pravnom prometu, moći da ostvaruje prava koja mu po ovom zakonu pripadaju. U suprotnom, može se doći u situaciju da nekom licu Crna Gora prizna da je lice bez državljanstva, i da mu izda rješenje sa tom informacijom, ali da to lice ne ispuni uslove za izdavanje dozvole za privremeni boravak i ne bude u mogućnosti da dokaže da je ono lice kome je priznat status lica bez državljanstva, čime bi se cijeli postupak obesmislio.</p> <p>Takođe, UNHCR smatra da je važno da period važenja dozvole za privremeni boravak i putne isprave budu usklađeni i istovjetni, da se ne bi došlo u situaciju da je licu istekao status lica bez državljanstva u Crnoj Gori a da nastavi da koristi putnu ispravu koju mu je izdala Crna Gora.</p>	
<p>Član 37</p> <p>Uslovi za izdavanje dozvole za stalni boravak Član 88</p>	<p>UNHCR predlaže dodavanje novog stava u članu 88, kao stav 5, i to:</p> <p>„Stranac koji je do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za stalni boravak zakonito boravio u Crnoj Gori neprekidno pet godina na osnovu priznatog statusa lica bez državljanstva, u</p>		<p><b>Prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>S obzirom na kategoriju stranaca o kojoj je riječ, prihvatljivo je da se uz zahtjev za stalni boravak ne prilaže dokaz da stranac ima stalna, redovna i dovoljna sredstva za izdržavanje; da ima zdravstveno osiguranje i da ima obezbijeden smještaj.</b></p>

	skladu sa ovim Zakonom, ne mora ispunjavati uslove iz stava 1 tačke 2 do 4 ovog člana.		
<p>Član 40</p> <p>Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje dozvole za stalni boravak</p> <p>Član 90</p>	<p>UNHCR predlaže dodavanje novog stava u članu 90, kao stav 7, i to:</p> <p>„Stalni boravak neće se odobriti strancu ako mu je ukinut status izbjeglice ili dodatna zaštita ili status lica bez državljanstva, odnosno poništen azil ili supsidijarna zaštita ili status lica bez državljanstva poslije podnošenja zahtjeva“</p>		<p><b>Prihvata se</b> <b>Obrazloženje:</b></p> <p><b>Ovaj predlog se prihvata jer je logično da se stalni boravak neće odobriti strancu ako mu je ukinut status izbjeglice ili dodatna zaštita ili status lica bez državljanstva, odnosno poništen azil ili supsidijarna zaštita ili status lica bez državljanstva poslije podnošenja zahtjeva.</b></p>
<b>Like a Bird Consulting d.o.o.</b>			
<p>Član 5</p>	<p>Član 5 – Viza za duži boravak D viza po osnovu obavljanja poslovnih aktivnosti</p> <p>Predlažemo da se olakša dobijanje D vize za investitore koji otvaraju svoje kompanije i utvrđivanje kriterijuma koji će olakšati dobijanje ove vize. U ovom trenutku, za ljude koji otvaraju biznis u Crnoj Gori, a dolaze iz, kako ih neki zovu „trećih zemalja“, a u stvari su to zemlje sa ogromnim kapitalom, znanjem i tržištem, dobijanje D vize je najveća prepreka za investiranje. Mnogi ljudi hoće da sami vode svoj biznis i ne žele da imaju izvršnog direktora iz Crne Gore, a mnogi od njih i ne žele da žive ovdje, jer imaju</p>	<p>Procedura za D vizu je u ovom trenutku veoma netransparentna i često neuniformisana, i zavisi od ambasade do ambasade. Neke ambasade doslovno primjenjuju odredbe zakona i pravilnika, a neke ne. Neke traže uvjerenje o neosuđivanosti prilikom aplikacije za D vizu, neke ne. Neke traže ponudu za posao, neke ne. Vrijeme rešavanja aplikacija je takođe više nego problematično, dešava se da bude i po šest sedmica. Pri tome, investitor treba da osnuje firmu, pa da se prijavi za D vizu, a ako je ne dobije, onda mora da vrši promjenu u firmi i eventualno angažuje lokalnog direktora. Firmu svakako ne</p>	<p><b>Prihvata se</b> <b>Obrazloženje:</b></p> <p><b>Cijenimo da uslovi za izdavanje vize za duži boravak (viza D) daju dovoljno mogućnosti da se prepoznaju aplikatni sa ozbiljnim namjerama poslovanja u Crnoj Gori.</b></p> <p><b>Naime, osim obavezne dokumentacije aplikant može priložiti i druge dokaze na osnovu kojih se može cijiniti opravdanost zahtjeva za izdavanje vize.</b></p> <p><b>Uporedna praksa takođe ne prepoznaje mogućnost uvođenja olakšanog načina apliciranja za investitore propisivanjem “minimalnog osnivačkog kapitala”, “visine ulaganja” itd.</b></p>

	<p>kompanije i u drugim državama. Mišljenja smo da ovakvim investitorima ne treba ograničavati mogućnost za dolazak i boravak u Crnoj Gori.</p>	<p>može zatvoriti, jer CRPS ne da da se ista zatvori dok se ne dostave dokazi o nemanju dugovanja za porez. Predlažemo da se uspostave kriterijumi pod kojima strano lice može lakše dobiti D vizu ukoliko je ozbiljan u namjeri da posluje u Crnoj Gori. Ovo se može uraditi na nekoliko načina: - Postavljanje kriterijuma za minimalni osnivački kapital kompanije, koji se uplaćuje kada račun kompanije bude otvoren; - Postavljanje kriterijuma za minimalno ulaganje u firmu, koje se uplaćuje na ESCROW račun poslovne banke u Crnoj Gori (po uzoru na novac za prijave od ekonomskog državljanstva), i koji se može povući kada se dobije boravak i to samo na račun osnovane kompanije; - Dodatne olakšice i brže odobrenje za investitore koji dokažu da imaju aktivnu kompaniju u svojoj ili drugoj državi, što bi dokazivali originalnim izvodom iz ekvivalenta Centralnog Registra kompanija u toj zemlji.</p>	
<p>Član 19</p>	<p>Boravak po osnovu korišćenja i raspolaganja pravom na nepokretnosti koju</p>	<p>S obzirom na znatno povećanje cijena nekretnina u Crnoj Gori u ovoj i</p>	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b>  <b>Članom 19 Predloga</b></p>

	<p>stranac posjeduje u Crnoj Gori</p>	<p>protekloj godini, kao i najavljeno povećanje poreza na promet nekretnina od naredne godine, predlažemo da se ne uvode ograničenja na vrijednost nekretnine na osnovu koje se može dobiti boravak, iz sledećih razloga:</p> <p>-Novo vještačko povećanje cijena nekretnina koje će uticati i na naše građane – kao što će se povećanje poreza na promet nepokretnosti preliti na kupca, tako će se i ograničenje vrijednosti nepokretnosti po osnovu koje se može dobiti boravak odraziti na povećanje cijena, jer će se manje nekretnine prodavati po većoj vrijednosti i cijeni nego što je realna. Ovo će očigledno dalje uticati na povećanje cijena i dostupnost nekretnina crnogorskim građanima.</p> <p>- Pitanje određivanja vrijednosti nekretnine – koja vrijednost nepokretnosti će se uzimati za relevantnu i kako će se ista odrediti ako se vlasnik ne prijavljuje za boravak odmah nakon kupovine. Na primjer, u slučajevima kada vlasnik posjeduje nekretninu nekoliko godina, i tek onda se odluči da se prijavi za</p>	<p><b>zakona ostavljen je pravni osnov za donošenje akta kojim će se propisati bliži uslovi i način utvrđivanja visine vrijednosti nepokretnosti koju stranac treba da posjeduje da bi mu se odobrila dozvola za privremeni boravak radi korišćenja i raspolaganja pravom na nepokretnosti.</b></p> <p><b>Naime, samo u 2022. godini ovim strancima je odobreno blizu 4.000 dozvola za privremeni boravak, bez ograničenja visine vrijednosti nepokretnosti, tako da smo mišljenja da treba Vladinom uredbom da se propiše vrijednost nepokretnosti za buduće odobravanje ovih dozvola.</b></p>
--	---------------------------------------	--	---

		<p>boravak, jer hoće da se preseli u Crnu Goru. Da li se za vrijednost nepokretnosti uzima kupoprodajna cijena, ili treba da se radi neka procjena? Ako se radi procjena, koliko će to iskomplikovati i poskupiti sam proces regulisanja boravka za ljude koji su investitori u Crnoj Gori?</p>	
<p>Član 29</p>	<p>U članu 29 brisati stav 2 koji glasi:</p> <p>U stavu 3 poslije riječi: „uslove iz člana 43 ovog zakona dodaju se riječi: „ako imaju najmanje tri zaposlena, koji imaju zaključene ugovore o radu na puno radno vrijeme, od kojih je jedan zaposleni crnogorski državljanin“.</p>	<p>U vremenu brzog kretanja znanja, kapitala i tehnologije, imamo mnogo kompanija koje ostvaruju ogromne prihode i profit sa vrlo malo ili bez zaposlenih. Ovo znači da IT stručnjaci koje dolaze u Crnu Goru mogu da imaju uspješne kompanije sa samo jednim ili eventualno dva zaposlena. Crna Gora od ovakvih pojedinaca i kompanija ima nemjerljivu korist, ne samo u smislu novca koji se sliva u našu državu, već i znanja, privlačenja novih investicija i postavljanja novih standarda u poslovanju. Uslovljavanje kompanija koje nemaju potrebu za zaposlenima da ih zapošljavaju će biti samo još jedna biznis barijera koja može odbiti ozbiljne investitore. Crna Gora neće živjeti samo od</p>	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>Članom 70 važećeg Zakona o strancima propisano je da se dozvola za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja stranca izdaje sa rokom važenja do jedne godine (stav 1).</b></p> <p><b>Dozvola iz stava 1 ovog člana, može se produžiti najduže do dvije godine (stav 2).</b></p> <p><b>Dozvola za privremeni boravak i rad za preduzetnike i izvršne direktore u privrednim društvima u kojima su oni jedini vlasnici ili vlasnici više od 51% kapitala može se produžavati dok ispunjavaju uslove iz člana 43 ovog zakona (stav 3).</b></p> <p><b>Poslodavac je dužan da, u roku od 24 časa od dana izdavanja dozvole za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja, sa strancem zaključi ugovor o radu i prijavi ga na obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa</b></p>



		<p>velikih kompanija i nekretnina, već upravo od ovih novih, kojima zaposleni nisu ni potrebni. Ukoliko ovakvo pravilo mora da se primijeni, onda predlažemo da se obavezan broj zaposlenih spusti na dva ili na jednog. Takođe, da se u svakom slučaju dio pravila ne bude da jedan od zaposlenih bude crnogorski državljanin. Razlog je ponovo to što imamo dosta specifičnih tehnoloških kompanija koje imaju specifične zahtjeve za zaposlenima, koje možda ne mogu naći na crnogorskom tržištu rada.</p>	<p><b>propisima o radu (stav 4).</b></p> <p><b>Ako stranac ne stupi na rad u roku iz stava 4 ovog člana, poslodavac je dužan da, najkasnije u roku od tri dana, o tome obavijesti Ministarstvo radi poništavanja dozvole za boravak i rad (stav 5).</b></p> <p><b>Ovaj predlog se ne prihvata zato što pojedini poslodavci sa strancem zaključuju ugovor o radu i prijave stranca na obavezno socijalno osiguranje, na pola radnog vremena, tako da je ovo jedan vid ograničenja odnosno sprječavanja zloupotreba koje se javljaju u praksi.</b></p>
<p>Član 38 važećeg Zakona o strancima</p>	<p>Uvođenje nove osnove za privremeni boravak – za strane penzionere.</p>	<p>U cilju iskorišćavanja velikog tržišta visokoplatežnih zapadnih i EU zemalja kada je u pitanju starija populacija, predlažemo uvođenje novog osnova za privremeni boravak – za strane penzionere, a po uzoru na privremeni boravak za digitalne nomade. U zemljama Sjeverne Amerike i Evrope, postoji veliki broj penzionera koji iz raznih razloga želi da se preseli u druge države, poput upravo Crne Gore, koje pružaju niže troškove života, ali i povoljniji i bezbjedniji stil života. U ovom trenutku, penzioner u Crnoj Gori može</p>	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>Uvođenje novog osnova za privremeni boravak – za strane penzionere nije u skladu sa EU direktivama</b></p>

		<p>ostvariti boravak kupovinom nepokretnosti ili otvaranjem kompanije. Ipak, i ovo može biti komplikovano za određene ljude, koji ipak ne žele da se vežu za destinaciju nekretninom ili kompanijom (koja im često nije ni potrebna). Tu su i dodatne komplikacije sa nasljedstvom u slučaju smrti, itd. Zbog toga, predlažemo da se utvrde kriterijumi po kojima strani penzioneri mogu dobiti dozvolu za privremeni boravak, a koja bi, kao i dozvola za digitalne nomade, mogla da traje maksimalno 4 godine, bez mogućnosti da prijavu za stalni boravak. Predlažemo da minimalni prihod bude 2.000€ (slovima: dvije hiljade eura mjesečno) ili više, a da se kao dokaz o prihodu uzima relevantna evidencija nacionalnog ili privatnog penzionog fonda, kao i bankovni izvodi. Takođe, kao dodatna mjera, predlažemo da stranac prilaže i dokaz o osiguranju ili ekvivalentu istog koje bi u slučaju smrti stranca u Crnoj Gori podrazumijevalo obezbjeđivanje troškova transporta u matičnu zemlju.</p>	
--	--	---	--

		Takođe, s obzirom na situaciju sa zahtjevima EU u vezi sa migracijama, ovaj osnov za boravak mogao bi da se primjenjuje samo na države s kojima Crna Gora ima bezvizni režim ili čak i samo na države EU, Veliku Britaniju, SAD, Švajcarsku, Kanadu, Australiju, Novi Zeland i Japan.	
--	--	---	--

**PM Hotels d.o.o. (Hotel Regent Porto Montenegro)**

Član 29	<p>Potrebno je izmijeniti stav 4 u članu 70, koji glasi:</p> <p>Poslodavac je dužan da, u roku od 24 časa od dana izdavanja dozvole za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja, sa strancem zaključi ugovor o radu i prijavi ga na obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa propisima o radu.</p>	<p>Sistem koji dozvoljava da službenik koji odobrava dozvole za boravak i rad upiše datum važenja dozvole, već je automatski dan odobrenja i prvi dan važenja dozvole, vrlo je nepraktičan. Šanse da se datumi poklope su zaista male. Osim što se dešava da se dozvola izda ranije, dešava se da se izda kasnije nego što je napisano u potvrdi koja se dobija prilikom apliciranja za boravak. Znajući da ugovori o radu moraju odgovarati datumima iz dozvole ovo poslodavcima pravi problem.</p>	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>Ovaj predlog se ne prihvata zato što je datum izdavanja dozvola fiksna i on se određuje prilikom izrade dozvole.</b></p> <p><b>Datum uručenja dozvole može da varira u zavisnosti kada se strancu uruči dozvola tako da isti ne može da se definiše na dozvoli jer kada se dozvola izradi ne može da se naknadno unese datum uručenja dozvole.</b></p>
---------	---	--	---

**Leading Investments Consulting d.o.o. Podgorica**

Član 11	<p>Izmjene predviđene u članu 11 Zakona o izmjenama i dopunama kojima se mijenja stav 2 člana 34 važećeg zakona nijesu jasno definisane i određene</p>	<p>U cilju boljeg razumijevanja i izbjegavanja različitih tumačenja u pogledu perioda od 180 dana na koje se predmetne izmjene iz stave 2 člana 34 odnose smatramo da je neophodno na nedvosmislen način</p>	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>Predložene izmjene se odnose na usklađivanje Zakona o strancima sa Uredbom EU o Zakoniku unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granice (Zakonik o šengenskim granicama).</b></p>
---------	--	--	--

		preformulisati predmetnu odredbu.	<b>Naime, predložena izmjena je preuzeta iz člana 6 navedene Uredbe.</b>
Član 19	Izmjene predviđene u članu 19 zakona Zakona o izmjenama i dopunama kojima se dodaje novi stav u članu 56 važećeg zakona uvode i pozivaju se na utvrđivanje visine vrijednosti nepokretnosti koju stranac posjeduje u CG a po osnovu korišćenja koje mu se odobrava privremeni boravak. Kontekst intencija unijetih izmjena nije sasvim jasan.	Zakonodavac u predmetnom članu 56 važećeg zakona nigdje ne navodi neophodnost utvrđivanja visine vrijednosti nepokretnosti koju stranac posjeduje u CG a po osnovu korišćenja koje nepokretnosti mu se odobrava privremeni boravak. Stoga je nejasno uvođenje novog stava koji determiniše i poziva se da će uslove i način utvrđivanja visine vrijednosti nepokretnosti propisati Vlada. Nije jasna svrha takve izmjene, jer zakonodavac ne propisuje minimalnu vrijednost nepokretnosti kao uslov dobijanja privremenog boravka.	<b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b>  <b>Članom 19 Predloga zakona ostavljen je pravni osnov za donošenje akta kojim će se propisati bliži uslovi i način utvrđivanja visine vrijednosti nepokretnosti koju stranac treba da posjeduje da bi mu se odobrila dozvola za privremeni boravak radi korišćenja i raspolaganja pravom na nepokretnosti.</b>  <b>Naime, samo u 2022. godini ovim strancima je odobreno blizu 4.000 dozvola za privremeni boravak, bez ograničenja visine vrijednosti nepokretnosti, tako da smo mišljenja da treba Vladinom uredbom da se propiše vrijednost nepokretnosti za buduće odobravanje ovih dozvola.</b>
Član 28	Izmjena u članu 28 Zakona o izmjenama i dopunama kojom se navodi mogućnost produženja dozvole za privremeni boravak i rad a odnosi se na član 69 važećeg zakona ne odgovara kontekstu i materiji koja je tim članom uređena.	Potrebno je izvršiti neophodne korekcije i usklađivanja, a imajući u vidu odredbe člana 70 važećeg zakona koje regulišu važenje dozvole za privremeni boravak i rad gdje je izvršeno predloženih izmjena odredbi.	<b>Prihvata se Obrazloženje:</b>  <b>Primjedba koja se odnosi na član 28 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, odnosno na važeći čl. 69 i 70 Zakona o strancima prihvata se.</b>  <b>Radi preciznosti mijenja se čitav član 70 zakona.</b>
Član 29	Predlažemo brisanje predloženih izmjena i nedvosmisleno definisanje maksimuma važenja dozvole za privremeni boravak i rad stranca u	Članom 29 Zakona o izmjenama i dopunama predložene su izmjene člana 70 važećeg zakona koji reguliše važenje i mogućnost	<b>Prihvata se Obrazloženje:</b>  <b>Član 29 kojim se mijenja član 70 važećeg zakona sada glasi: Dozvola iz stava 1 ovog</b>

	CG uključujući mogućnost produženja.	produžavanja dozvole za privremeni boravak i rad. Navedena odredba je sama po sebi nejasna jer se sa sigurnošću ne može zaključiti koliko stranac može boraviti u CG po osnovu dozvole za boravak i rad (da li je tumačenje 1+2=3 godine maksimum važenja dozvole za privremeni boravak i rad). Dodatno, predložene izmjene uvode nejednakost između zaposlenja na puno i nepuno radno vrijeme a što je u suprotnosti sa Zakonom o radu koji potpuno izjednačava status zaposlenih lica bez obzira na trajanje radnog vremena.	<p>člana, može se produžiti najduže do dvije godine, ako stranac ima zaključen ugovor o radu na puno radno vrijeme (ukupno tri godine) i na ovaj način je definisan maksimum važenja dozvole za privremeni boravak i rad.</p> <p style="text-align: center;"><b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>Drugi dio ovog predloga se ne prihvata zato što pojedini poslodavci sa strancem zaključuju ugovor o radu i prijave stranca na obavezno socijalno osiguranje, na pola radnog vremena, tako da je ovo jedan vid ograničenja odnosno sprječavanje zloupotreba koje se javljaju u praksi.</b></p>
--	--------------------------------------	--	--

**Centar za edukaciju, prevodjenje i izdavaštvo „Educo Centar,,**

Član 37	Vezano za jedan od uslova koji stranci treba da ispune kako bi regulisali stalni boravak u Crnoj Gori a to je posjedovanje sertifikata o poznavanju crnogorskog jezika, predlažemo da se Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o strancima precizira da se prihvata sertifikat izdat od strane obrazovnih ustanova, organizatora obrazovanja odraslih, koje su u Crnoj Gori licencirane za realizaciju nastave crnogorskog jezika.	Od dobijanja licence za realizaciju nastave crnogorskog jezika za strance, licencirani organizatori obrazovanja odraslih u Crnoj Gori organizuju kurseve crnogorskog jezika za strance i po završetku kursa organizuju ispit o poznavanju crnogorskog jezika za strance. Ispiti se organizuju i za klijente koji imaju potrebu da licencirana obrazovna ustanova utvrdi nivo znanja crnogorskog jezika koji posjeduju. Na osnovu rezultata ispita, ispitanik dobija sertifikat o nivou znanja crnogorskog jezika. Taj sertifikat	<p style="text-align: center;"><b>Prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>Mišljenja smo da treba prihvatiti ovu primjedbu i omogućiti licenciranim organizatorima obrazovanja da organizuju kurseve crnogorskog jezika za strance i da po završetku kursa organizuju ispit o poznavanju crnogorskog jezika za strance što bi ovim licima bio dokaz prilikom podnošenja zahtjev za stalni boravak.</b></p> <p><b>Norma je ugrađena u Nacrt ovog zakona i u narednoj fazi tražiće se zvaničan stav Ministarstva prosvjete po ovom pitanju.</b></p>
---------	--	--	--

ispitanicima služi da ostvare sva zakonom predviđena prava, između ostalog i kao dokaz o poznavanju crnogorskog jezika koji je neophodan za regulisanje stalnog boravka.

Organizatori obrazovanja odraslih saraduju sa mnogim organizacijama za čije potrebe organizuju i kurseve i testiranja znanja crnogorskog jezika: UNHCR, strane ambasade...

Od dobijanja licence, tj. već godinama, sertifikati licenciranih organizatora obrazovanja odraslih bili su prihvatani i od strane MUPa, i od strane obrazovnih ustanova, fakulteta, privrednih subjekata u Crnoj Gori i inostranstvu.

Licencirani organizatori obrazovanja nisu obavješteni da je ta praksa promjenjena i od kada.

Napominjem da je Educo Centar iz Podgorice dao svoju saglasnost da se po odobrenim programima Educo centra realizuje nastava nekih stranih jezika u Gimnaziji u Kotoru, kao i u Gimnaziji „Slobodan Škerović“ u Podgorici. Pošto su organizatori obrazovanja odraslih

		po pravilu privatne obrazovne ustanove, one mogu opstati jedino uz poštovanje najviših standarda iz oblasti kojom se bave. Zato ne postoji ni jedan razlog da ne budu prihvaćeni sertifikati o nivou poznavanja crnogorskog jezika koje, na osnovu rezultata ispita, strancima izdaju licencirani organizatori obrazovanja odraslih.	
<b>Asocijacija poslovnih žena Crne Gore (Sanja Petrović)</b>			
Predlagač se nije pozvao na član Nacrta zakona	Potvrda o poslovnoj aktivnosti privrednog društva ili preduzetnika kao jedan od obaveznih elemenata pri produženje dozvola za privremeni boravak i rad u CG kao i kopija o podnetoj poreskoj prijavi sa pozitivnim rezultatom	Predlagač nije dostavio obrazloženje svog predloga	<p style="text-align: center;"><b>Prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>Ovaj predlog se prihvata i član 82 stav 2 važećeg zakona će glasiti:</b></p> <p><b>Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, prilaže se važeća strana putna isprava ili lična karta stranca koju je izdao nadležni organ druge države i dokaz o opravdanosti zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad, potvrda o poslovnoj aktivnosti privrednog društva ili preduzetnika, kopija o podnetoj poreskoj prijavi sa pozitivnim rezultatom, a ako je od dana uzimanja podataka iz člana 79 stav 3 ovog zakona proteklo pet godina, od stranca se uzimaju i ti podaci.</b></p>
Predlagač se nije pozvao na član Nacrta zakona	Obavezno sjedište firme, koje će se dokazivati listom nepokretnosti ili ugovorom o zakupu prilikom osnivanja	Predlagač nije dostavio obrazloženje svog predloga	<p style="text-align: center;"><b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>Ovo nije materija Zakona o strancima već je ovo zakonska regulative kojom</b></p>

	firme		se propisuje registracija privrednih subjekata
Predlagač se nije pozvao na član Nacrta zakona	Sezonske dozvole - trajanje 120 dana	Predlagač nije dostavio obrazloženje svog predloga	<b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b>  Važećim Zakonom o strancima propisano je da se dozvola za privremeni boravak i rad radi sezonskog zapošljavanja izdaje sa rokom važenja do šest mjeseci u vremenskom periodu od jedne godine. Izuzetno, ako obavljanje sezonskih poslova to zahtijeva, dozvola iz stava 2 ovog člana može se produžiti, za još dva mjeseca kod istog ili drugog poslodavca, pri čemu rok važenja dozvole ne može biti duži od osam mjeseci u vremenskom periodu od jedne godine, što znači da se može tražiti sezonska dozvola u trajanju od 120 dana
Predlagač se nije pozvao na član Nacrta zakona	Nedostatak radne snage nećemo rešiti sa obavezna 3 zaposlena već sa pozitivnim poslovanjem firmi čiji su osnivači stranci, ovim samo stvaramo lažnu sliku rešenog pitanja nezaposlenosti u CG	Predlagač nije dostavio obrazloženje svog predloga	<b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b>  Ovaj predlog se ne prihvata zato što pojedini poslodavci sa strancem zaključuju ugovor o radu i prijave stranca na obavezno socijalno osiguranje, na pola radnog vremena, tako da je ovo jedan vid ograničenja odnosno sprječavanje zloupotreba koje se javljaju u praksi.
Predlagač se nije pozvao na član Nacrta zakona	Odrediti tačno u zakonu da dozvola mora imati datum predaje plus npr. 8 dana, jer imamo problem u datumu izdavanja dozvola, koji nije realno datum početka rada radnika	Predlagač nije dostavio obrazloženje svog predloga	<b>Prihvata se Obrazloženje:</b>  Izmijenjen je stav 5 u članu 79 važećeg zakona tako da sada glasi: <b>O prijemu zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad Ministarstvo izdaje u, u kojoj je određen rok u kojem podnosilac zahtjeva</b>



			može preuzeti dozvolu, koji je ujedno i rok izdavanja dozvole za privremeni boravak i rad. Ovo znači da će na dozvoli biti unešen onaj datum izdavanja koji je naveden u potvrdi u kojoj je određen rok u kojem podnosilac zahtjeva može preuzeti dozvolu.
Predlagač se nije pozvao na član Nacrta zakona	Izbrisati stavku iz zakona o potvrdi da stranac na racunu ima sredstva za izdržavanje tj. 3650e za godinu jer banke ne dozvoljavaju strancima da otvore tekuće račune bez dozvole iz MUPa o radu ili boravku u CG	Predlagač nije dostavio obrazloženje svog predloga	<b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b>  Ovo je materija podzakonskog akta, zakon definiše samo da stranac mora da posjeduje sredstva za izdržavanje

**Adriatic marinas D.O.O. Tivat (Porto Montenegro)**

Član 29	Brisati predložene izmjene stave 3 u članu 70	Predložena izmjena će izazvati suprotan efekat od željenog jer će stranci odustati od osnivanja privrednih društava pod takvim uslovima	<b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b>  Ovaj predlog se ne prihvata zato što pojedini poslodavci sa strancem zaključuju ugovor o radu i prijave stranca na obavezno socijalno osiguranje, na pola radnog vremena, tako da je ovo jedan vid ograničenja odnosno sprječavanja zloupotreba koje se javljaju u praksi.
Član 29 stav 3	Poslije riječi “do dvije godine” dodati u zagradi (ukupno tri godine)	Dodate riječi u zagradi su potrebne radi pojašnjenja da je ukupan period od tri godine, jer sada u praksi postoje različita tumačenja da li se radi o maksimalno dvije ili tri godine	<b>Prihvata se Obrazloženje:</b>  Član 29 kojim se mijenja član 70 važećeg zakona sada glasi: Dozvola iz stava 1 ovog člana, može se produžiti najduže do dvije godine, ako stranac ima zaključen ugovor o radu na puno radno vrijeme (ukupno tri godine).

**Kolektivne primjedbe od predstavnika sledećih kompanija: Moja Porodica DOO – Direktor Elmira Nasirova, Asgard Business Solutions DOO – Direktor Jurij Čekmarev I First Line Software DOO - Državni direktor Timur Musaev**

<p>Član 29 stav 2</p>	<p>Potrebno je propisati nedvosmisleniju formulaciju u pogledu broja crnogorskih državljana koji moraju biti zaposleni u preduzeću u vlasništvu i pod rukovodstvom stranog lica: da li je to jedan zaposleni ili svaki četvrti zaposleni mora biti državljanin Crne Gore ili lice sa stalnim boravkom u Crnoj Gori. Pored toga, potrebno je propisati proceduru zapošljavanja i praćenja broja ljudi</p>	<p>Predlagač nije dostavio obrazloženje svog predloga</p>	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>Članom 29 član 70 stav 4 mijenja se i glasi:</b>  <b>Dozvola za privremeni boravak i rad za preduzetnike i izvršne direktore u privrednim društvima u kojima su oni jedini vlasnici ili vlasnici više od 51% kapitala može se produžavati dok ispunjavaju uslove iz člana 43 ovog zakona, ako imaju najmanje tri zaposlena, koji imaju zaključene ugovore o radu na puno radno vrijeme, od kojih je jedan zaposleni crnogorski državljanin.</b></p> <p><b>Mišljenja smo da je odredba potpuno jasno i precizno definisana.</b></p>
<p>Predlagač se nije pozvao na član Nacrta zakona</p>	<p>Obezbjediti alternative obaveznog zapošljavanja crnogorskih državljana, na primjer:  - omogućiti upućivanje zahtjeva Fondu za zapošljavanje sa naznakom otvorenog radnog mjesta za koje se strano lice prijavljuje. Ako u fondu za zapošljavanje nema odgovarajućih kandidata ili kvalifikacije kandidata ne odgovaraju kvalifikacijama koje je on naveo u opisu, koji se otkriva na razgovoru sa poslodavcem za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta, onda se prilaže relevantan dokument,</p>	<p>Predlagač nije dostavio obrazloženje svog predloga</p>	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>Ovo nije materija Zakona o strancima</b></p>

	<p>koji prihvata MUP prilikom podnošenja dokumenata za produženje boravišne dozvole direktora.</p> <p>U slučaju dužeg (više od 1 godine) odsustva kandidata u fondu za zapošljavanje, koji ispunjavaju kvalifikacione uslove za slobodna radna mjesta, razmotriti mogućnost novčane naknade koju poslodavac plaća fondu osiguranja Crne Gore ili npr. u obliku posebnog poreza.</p>		
<p>Predlagač se nije pozvao na član Nacrta zakona</p>	<p>Predvidjeti mogućnost da zaposleni strani državljani i članovi njihovih porodica dobiju stalni boravak u Crnoj Gori, na primjer, uz ispunjenje posebnih uslova za uslov stalnog neprekidnog boravka, kao dokaz o čemu slijedeći uslovi mogu djelovati izolovano ili u totalu: primanje plate od najmanje 2000 eura mjesečno (?), rad u jednoj firmi najmanje 5 godina, bez prekršaja u dijelu zahtijeva prisustva na teritoriji zemlje, bez dugovanja u pogledu plaćanja poreskih obaveza, kupovina nekretnina u Crnoj Gori za stalno prebivalište ili obavljanje djelatnosti, položen ispit iz državnog jezika.</p>	<p>Predlagač nije dostavio obrazloženje svog predloga</p>	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>Na nivou Evropske unije posebnom direktivom je uređeno useljavanje visokokvalifikovane strane radne snage. U nastojanju da se privuku strani visokokvalifikovani radnici Direktivom Vijeća 2009/50/EZ propisani su uslovi ulaska i boravka državljana trećih država u svrhu zapošljavanja visokokvalifikovane radne snage, koja propisuje povoljnije uslove za useljavanje i rad ove kategorije državljana trećih država. Definisani su termin „visokokvalifikovane radne snage“, kao i propisani uslovi za izdavanje »EU plave karte«, razlozi za odbijanje izdavanja, razlozi za prestanak važenja i proceduralne garancije, propisan je obrazac »EU plave karte« u skladu sa Regulativom Savjeta 1030/2002, propisani uslovi rada na osnovu »EU plave</b></p>

			<p>karte«, propisani uslovi za produženje »EU plave karte«, propisane obaveze u slučaju promjene poslodavca, propisan pristup pravima nosioca »EU plave karte«, propisani uslovi za odobravanje boravka članovima porodice nosioca »EU plave karte« i prava koja im pripadaju, propisani uslovi za odobravanje stalnog nastanjenja nosiocu »EU plave karte« i razlozi za prestanak stalnog nastanjenja, propisane odredbe o preseljenju nosioca »EU plave karte« iz jedne države članice u drugu državu članicu.</p> <p>Materija ove direktive je ugrađena u važeći Zakon o strancima, međutim primjena ovih odredbi je odložena do ulaska Crne Gore u EU.</p>
<p>Predlagač se nije pozvao na član Nacrta zakona</p>	<p>Revidirati i optimizovati zahteve MUP-a za nostrifikaciju diploma i dokumenata o obrazovanju, rukovodeći se principom neophodnosti i adekvatnosti. Stručno obrazovanje može biti uslov za popunjavanje radnog mesta u državnim organima ili državnim institucijama Crne Gore, a takođe i u oblastima, koje raspolažu izuzetno važnim zahtjevima prema obrazovanju, kao što su medicina, pedagogija itd. U slučaju komercijalnih firmi, zahtjevi prema</p>	<p>Predlagač nije dostavio obrazloženje svog predloga</p>	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>Dozvola za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja izdaje se sa rokom važenja do jedne godine, i može se produžiti najduže do dvije godine.</b></p> <p><b>Nakon izdavanja dozvole poslodavac je dužan da u roku od 24 časa od dana izdavanja sa strancem zaključi ugovor o radu i prijavi ga na obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa propisima o radu.</b></p> <p><b>Zakonom o radu („Sl. list CG“, br. 74/19, 8/21, 59/21, 68/21, 145/21), koji se primjenjuje na zaposlene koji rade na teritoriji Crne</b></p>

	<p>obrazovanju se izražavaju uz prisustvo ovih ili onih kompetencija i dokazanog iskustva u njihovoj upotrebi. Pored toga, sa razvojem obrazovanja na daljinu, često je nemoguće obezbjediti nostrifikovana dokumenta u propisanom obliku.</p> <p>- prema našem iskustvu, većina IT stručnjaka nema diplome koje potvrđuju relevantno obrazovanje, te je stoga neophodno obezbjediti mogućnost njihovog zaposlenja na IT poslovima bez odgovarajućeg obrazovanja. Pošto je trenutno većina ovih specijalista registrovana u preduzećima kao menadžeri.</p> <p>- potrebno je predvidjeti mogućnost zapošljavanja stručnjaka na osnovu kadrovske tabele koju je odobrila organizacija.</p>		<p><b>Gore kod domaćeg ili stranog pravnog ili fizičkog lica, uključujući i strance koji rade kod poslodavaca u Crnoj Gori, propisano je da ugovor o radu može da zaključi lice koje ispunjava opšte uslove predviđene ovim zakonom i posebne uslove predviđene zakonom, drugim propisima i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.</b></p> <p><b>Imajući u vidu navedeno, jedan od dokaza kojim se potvrđuje da zaposleni ispunjava posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa, kako u slučaju zaključivanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme, tako i u slučaju zaključivanja ugovora o radu na određeno vrijeme, je dokaz o stečenoj kvalifikaciji nivoa obrazovanja, odnosno stručnoj kvalifikaciji.</b></p>
<p>Predlagač se nije pozvao na član Nacrta zakona</p>	<p>Razmotriti ili omogućiti dostavljanje, putem informativnih portala na Internetu, obavještenja o promjeni prebivališta u Crnoj Gori od strane stranog lica, jer ovaj uslov predstavlja dodatno neopravdano opterećenje za MUP Crne Gore. Pored toga, preko ovih portala bi se mogli slati i skenirani dokumenti za</p>	<p>Predlagač nije dostavio obrazloženje svog predloga</p>	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>Ovo nije zakonska materija, ali je moguće uz tehničku podršku Službe za informacione tehnologije MUP-a da se realizuje ovaj predlog i na tome će se sigurno raditi u narednom periodu</b></p>

	dobijanje boravišne dozvole ili stalnog boravka, a originali bi mogli biti dostavljeni radi kontrole tačnosti informacija u unaprijed određeni dan i vrijeme, što bi takođe pomoglo da se značajno smanji opterećenje zaposlenih u MUP-u i povećati njihovu efikasnost.		
Predlagač se nije pozvao na član Nacrta zakona	Razmotriti mogućnost da se stranim državljanima olakša dobijanje vize D Crne Gore	Predlagač nije dostavio obrazloženje svog predloga	<b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b>  <b>Postavljeni rokovi odgovaraju rokovima odlučivanja po zahtjevima za izdavanje vize iz komparativne prakse.</b>
Predlagač se nije pozvao na član Nacrta zakona	Razmotriti mogućnost izdavanja privremenih boravišnih dozvola/dugoročnih viza (od 6 do 12 mjeseci) koje omogućavaju boravak u zemlji, ali ne daju pravo na rad ili korišćenje socijalnih usluga, po osnovu pružanja pojednostavljenog seta dokumenata, na primjer, pasoš, uverenje o neosuđivanosti, plaćanje zdravstvenog osiguranja i plaćanje takse za potrebne mjesece boravišne dozvole, kao i kopiju ugovora o zakupu. Ova vrsta boravišne dozvole ima nekoliko prednosti: - u većini slučajeva neće biti potrebe za registracijom ili korišćenjem neaktivnih preduzeća koja služe samo za	Predlagač nije dostavio obrazloženje svog predloga	<b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b>  <b>Ova primjedba nije u skladu sa EU direktivama jer mora postojati neki pravni osnov po kom bi stranac boravio u Crnoj Gori.</b>  <b>U važećem zakonu u članu 38 postoji 13 pravnih osnova, i to:</b> <b>Privremeni boravak može se odobriti strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori duže od 90 dana, radi:</b> <b>1) spajanja porodice;</b> <b>2) školovanja;</b> <b>3) učešća u programima međunarodne razmjene učenika i studenata ili drugim programima mladih;</b> <b>4) specijalizacije, stručnog osposobljavanja ili praktične obuke stranaca;</b> <b>5) naučno-istraživačkog rada;</b> <b>6) liječenja;</b> <b>7) humanitarnih razloga;</b>

	<p>dobijanje boravišne dozvole.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- značajno će se smanjiti opterećenje MUP-a</li> <li>- prihodi u budžet zemlje će se povećati zbog plaćanja takse za boravak.</li> </ul>		<p>8) korišćenja i raspolaganja pravom na nepokretnosti koju posjeduje u Crnoj Gori;</p> <p>9) obavljanja vjerske službe;</p> <p>10) obavljanja volonterskog rada u okviru Evropske volonterske službe;</p> <p>11) boravka lica bez državljanstva;</p> <p>12) rada;</p> <p>12a) boravka digitalnog nomada; i</p> <p>13) u drugim slučajevima u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorom.</p>
<p>Predlagač se nije pozvao na član Nacrta zakona</p>	<p>Razmotriti mogućnost izrade jedne opšte državne uredbe o primjeni odredaba zakona o strancima, obaveznog dokumenta koji iscrpno tumači zahtjeve zakona u pogledu pratećih dokumenata, rokova i osnovnih postupaka. Navedena Uredba biće obavezujuća za sva odjeljenja MUP Crne Gore</p>	<p>Predlagač nije dostavio obrazloženje svog predloga</p>	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>Ovo nije materija Zakona o strancima već je to materija podzakonskih akata i ostavljeni su pravni osnovu za njihovo donošenje</b></p>
<p>Predlagač se nije pozvao na član Nacrta zakona</p>	<p>Predvidjeti uvođenje obaveznog ovlašćenog kapitala preduzeća koja su osnovala strana lica, čiji će iznos direktno zavisiti od osnovne djelatnosti, ali istovremeno biti najmanje 1.500 eura (što je garancija za plaćanje poreza, na primjer, za 1 godinu postojanja kompanije) za mala preduzeća (1 direktor + 1 zaposleni) i od 3000 za preduzeća sa najviše 10 zaposlenih. I tako dalje uz pridržavanje progresivne skale.</p>	<p>Predlagač nije dostavio obrazloženje svog predloga</p>	<p><b>Prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>Članom 29 Nacrta zakona mijenja se član 70 i stav 5 ovog člana glasi:</b></p> <p><b>Dozvola iz stava 4 ovog člana može se izdati preduzetnicima i izvršnim direktorima u privrednim društvima u kojima su oni jedini vlasnici ili vlasnici više od 51% kapitala ako imaju obavezan ovlašćeni kapital preduzeća od najmanje 1.500 eura.</b></p> <p><b>Mišljenja smo da treba uvesti jedan vid ograničenja prilikom izdavanja ovih dozvola jer</b></p>

Ovakav osnovni kapital bio bi garancija za državu u pogledu ispunjavanja poreskih obaveza

se iz godine u godinu u Crnoj Gori povećava se broj stranaca kojima se odobrava dozvola za privremeni boravak i rad (tzv. radna dozvola), u skladu da članom 78 stav 1 tač. 4 Zakona o strancima ("Službeni list CG", br. 12/2018, 3/2019 i 86/2022).

Naime, ovim članom propisano je da se dozvola za privremeni boravak i rad mimo godišnje kvote može izdati strancu/izvršnom direktoru privrednog društva i preduzetniku, koji su registrovani u Crnoj Gori u skladu sa zakonom kojim se uređuju oblici obavljanja privrednih djelatnosti i njihova registracija.

Takode, članom 83 stav 3 propisano je da dozvola za privremeni boravak i rad za ovu kategoriju stranaca ne prestaje da važi iako su boravili van Crne Gore duže od 30 odnosno 90 dana. U praksi se susrećemo sa situacijama da ovi stranci uglavnom ne borave u Crnoj Gori (podnesu zahtjev za dozvolu ili za produženje dozvole i napuste Crnu Goru), da su osigurani na nepuno radno vrijeme, da je u ovim privrednim društvima uglavnom zaposleno samo jedno lice, da imaju pravo na spajanje porodice, pa tako npr. stranac/izvršni direktor koji je registrovao privredno društvo sa 1€ može da reguliše privremeni boravak za petočlanu porodicu i dr.



			Tokom 2022. godine van kvote je odobreno ukupno 10.590 dozvola za privremeni boravak i rad (najveći broj ovih dozvola je izdat stroncima/izvršnim direktorima privrednih društava), dok je od 01.01. - 08.05.2023. godine po ovom osnovu odobreno 4.489 dozvola, što je veliko povećanje u odnosu na predhodni period i mišljenja smo da bi država trebala da interveniše na ovaj način.
Predlagač se nije pozvao na član Nacrta zakona	Predvidjeti uvođenje jedinstvenog poreza na propisani prihod za preduzeća sa manje od 3 zaposlena i prometom koji ne prelazi 20.000 (?) eura godišnje	Predlagač nije dostavio obrazloženje svog predloga	<b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b>  <b>Ovo nije materija Zakona o strancima</b>
Predlagač se nije pozvao na član Nacrta zakona	Predvidjeti mogućnost zapošljavanja mladih stručnjaka (pripravnika) crnogorskih državljana na praksu.	Predlagač nije dostavio obrazloženje svog predloga	<b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b>  <b>Ovo nije materija Zakona o strancima jer se ovim zakonom uređuju uslovi za ulazak, izlazak, kretanje, boravak i rad stranaca u Crnoj Gori a ne crnogorskih državljana</b>
Predlagač se nije pozvao na član Nacrta zakona	Predvidjeti mogućnost imenovanja banaka sa državnom akreditacijom, koje će, ukoliko podnosilac zahtjeva ispunjava uslove, bezuslovno otvarati lične i korporativne račune strancima. Banke koje će prihvatiti osnivačke priloge, kao i prihvatiti isti garantovani iznos od 3650 eura, za potvrdu finansijske sigurnosti (na primer, za studente ili vlasnike nekretnina). Postaviti nesmanjivu granicu u	Predlagač nije dostavio obrazloženje svog predloga	<b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b>  <b>Ovo nije materija Zakona o strancima</b>

	ovom slučaju.		
Predlagač se nije pozvao na član Nacrta zakona	Predvidjeti uslove da pravno lice ima fizičku kancelariju, ili uvesti virtuelne kancelarije, po analogiji sa drugim balkanskim zemljama	Predlagač nije dostavio obrazloženje svog predloga	<b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b>  <b>Ovo nije materija Zakona o strancima</b>
<b>VOLI TRADE DOO PODGORICA</b>			
Član 34	dodati u članu 85 stav 1 tačku 19) koja bi glasila: stranci koji obavljaju poslove u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	<p>Određene djelatnosti ne zahtjevaju angažman nekog lica na duži period, već je dovoljno da određena lica rade povremeno, npr dan, ili par dana, a ne kako je to uobičajeno sa sezonskim poslovima- mjesec i više dana. Prednje je slučaj sa npr poljoprivrednim djelatnostima, a što je pokazala i praksa prethodnih godina.</p> <p>Takođe, određena lica, zbog blizine države u kojoj žive ne žele da borave u Crnoj Gori (po osnovu dozvole za privremeni boravak) već im je jednostavnije da žive u svojoj zemlji, pa se i iz ovog razloga nameće kao neophodno da se u članu 85 stav 1 doda predložena tačka.</p> <p>Sezonski poslovi u živoj proizvodnji ne trpe odlaganje ili prolongiranje izvršenja istih, te kod obavljanja sezonskih poslova u poljoprivredi postoji barijera u poslovanju i zapošljavanju stranih državljana</p>	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>U članu 78 stav 1 tač. 8 Zakona o strancima ("Službeni list CG", br. 12/2018, 3/2019 i 86/2022), propisano je: "Dozvola za privremeni boravak i rad mimo godišnje kvote može se izdati strancu sa prebivalištem u susjednoj državi, koji je zaposlen ili obavlja rad u Crnoj Gori i najmanje jednom nedjeljno se vraća u mjesto prebivališta (dnevni migrant), upravo da bi ovi radnici bili u mogućnosti da rade u Crnoj Gori.</b></p>

		<p>kroz dobijanje radnih dozvola za čije odobrenje treba mnogo više vremena nego za obavljeni posao u datom momentu, koji u slučaju da se ne završi u roku od odmah prouzrokuje značajne štetne posledice po poslodavaca, te nenadoknadivu finansijsku štetu, a sa druge strane nije ni u interesu zaposlenih da zbog zakonskih barijera ne mogu da obavljaju poslove koje žele i koji doprinose poboljšanju njihovog životnog statusa.</p>	
<b>Advokatska kancelarija „Komnenić i partneri“, Ankarski bulevar broj 16, Podgorica</b>			
<p>Član 4</p>	<p>Članom 9 trenutnog ZOS je predviđeno da se putna isprava ima smatrati važećom ukoliko je izdata u poslednjih 10 godina.</p> <p>Nacrtom se navodi šta se ima smatrati važećom ličnom kartom pri čemu se ne navodi period u kojem je izdata. Dakle, smatramo da treba izvršiti određeno prilagođavanje odnosno precizirati šta se smatra važećom ličnom kartom u pogledu vremenskog perioda izdavanja.</p>	<p>Preciziranje odredbe po uzoru na odredbu koja se odnosi na putnu ispravu.</p>	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje</b></p> <p>Ukoliko se propiše vremenski period izdavanja lične karte bio bi onemogućen ulazak u Crnu Goru za određen broj stranaca iz država regiona starije životne dobi koji posjeduju ličnu kartu sa rokom važenja “Trajno”.</p> <p>Mišljenja smo da bi na ovaj način došlo do diskriminacije ove kategorije stranaca.</p>
<p>Član 5</p>	<p>Članom 5 Nacrta predviđeno je da se viza D izdaje radi boravka digitalnog nomada.</p> <p>Članom 18 stav 2 trenutno važećeg zakona već je</p>	<p>U ovom slučaju dolazi do ponavljanja zakonskih odredbi pa je potrebno prilagoditi zakonski tekst u ovom dijelu.</p>	<p><b>Prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p>Izmjenom odnosno proširenjem člana 18 stav 1 u dijelu osnova za dobijanje vize D došlo je do poklapanja odredbi zbog čega se predlog</p>

	predviđena ovakva odredba.		<b>prihvata.</b>
Član 23 stav 1	<p>Član 23 stav 1 trenutno važećeg zakona, predlažemo da se nakon teksta „u državu porijekla“ doda tekst „ili boravka“.</p> <p>Ovakvo preciziranje predlažemo i u svim ostalim djelovima Nacrta u kojima je boravak izostao.</p>	Preciziranje člana na način da se stranac može vratiti i u državu u kojoj ima boravište, a ne samo u državu porijekla.	<p><b>Ne prihvata se</b> <b>Obrazloženje:</b></p> <p><b>Ova odredba je u skladu sa članom 15 tačka 1 Uredbe EU br. 810/2009 .</b></p>
Član 26	<p>Članom 26 trenutno važećeg zakona je propisano da se viza izdaje unošenjem obrasca vize u važeću stranu putnu ispravu u obliku naljepnice.</p> <p>Članom 9 važećeg zakona je propisano da određeni državljani mogu ući u državu i sa ličnom kartom.</p> <p>Predlažemo da se proširi odredba na način što će se eksplicitno propisati način izdavanja vize u ovom slučaju, obzirom da u konkretnom ne može doći do unošenja obrasca kao što je to slučaj sa putnom ispravom.</p>	Potrebno preciziranje odredbe.	<p><b>Ne prihvata se</b> <b>Obrazloženje:</b></p> <p><b>Član 26 stav 1 propisuje da se viza izdaje unošenjem obrasca vize u važeću stranu putnu ispravu, u obliku naljepnice, dok je stavom 2 istog član propisan jedini izuzetak od tog pravila kada se viza unosi u propisani obrazac za unošenje vize ako to zahtijevaju humanitarni razlozi ili nacionalni interes Crne Gore, a putna isprava ne sadrži najmanje dvije prazne stranice ili nije izdata u posljednjih deset godina. Stranac koji u Crnu Goru može ulaziti na osnovu važeće lične karte, a shodno članu 2 Uredbe o viznom režimu, po ulasku u Crnu Goru ima mogućnost direktnog regulisanja boravka.</b></p>
Član 9 Nacrta	Član 9 Nacrta - Član 27: Predlažemo da se u stavu 1 alineja 1 posle riječi „Putnu ispravu“ dodaju riječi „Ili ličnu kartu“, kako bi se obuhvatila i situacija kada lica ulaze u Crnu Goru na osnovu lične karte, u skladu sa trenutno važećim zakonom.	Preciziranje odredbe	<p><b>Ne prihvata se</b> <b>Obrazloženje:</b></p> <p><b>Nije u skladu sa EU standardima. Takođe, član 26 stav 1 propisuje da se viza izdaje unošenjem obrasca vize u važeću stranu putnu ispravu, u obliku naljepnice, iz kog razloga lična karta nije relevantan i obavezujući</b></p>

			<p>dokument pri apliciranju za vizu. Dodatno, stranac koji u Crnu Goru može ulaziti na osnovu važeće lične karte, a shodno članu 2 Uredbe o viznom režimu, po ulasku u Crnu Goru može regulisati boravak po različitim osnovama koje propisuje ovaj zakon.</p>
<p>Član 9 Nacrta</p>	<p>Član 9 Nacrta - Član 27 stav 2: U članu 21a Zakona je propisana mogućnost podnošenja zahtjeva u elektronskom obliku, a u članu 22 da zahtjeve može prikupljati ovlašćeno pravno lice.</p> <p>Ovdje ostaje nejasno da li u ovom slučaju zahtjev ide direktno ministarstvu vanjskih poslova jer ako da, možda bi bilo dobro ostaviti odredbu kakva je trenutno za ove situacije, a za situacije u kojima se zahtjev podnosi preko diplomatsko konzularnog predstavništva ostaviti novu odredbu.</p> <p>Takođe, član 20 propisuje da u državama u kojima Crna Gora nema diplomatsko – konzularno predstavništvo, predstavništvo druge države može zastupati Crnu Goru u postupku izdavanja viza pri čemu onda formulacija „Diplomatsko-konzularno predstavništvo Crne Gore donosi odluku“</p>	<p>Preciziranje odredbe.</p>	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p>Postoji pravni osnov prema kome bliži način podnošenja zahtjeva i dokumentacije propisuje organ nadležan za vanjske poslove.</p> <p><b>Regulisano međunarodnim sporazumima o zastupanju.</b></p>

	<p>nema smisla jer zahtjev nije njemu predat.</p> <p>Predlog je da se doda „predstavništvo koje zastupa Crnu Goru“ kako bi odredba bila potpuna</p>		
Član 9 Nacrta	<p>Član 9 Nacrta – Posle stava 2, dodaje se novi stav u kojem takođe ostaje nejasno koje diplomatsko – konzularno predstavništvo Crne Gore (u kojoj državi) donosi odluku koja se dostavlja diplomatskom predstavništvu druge države koje zastupa Crnu Goru, u skladu sa prethodno navedenim, obzirom da sada rešenje ne donosi Ministarstvo vanjskih poslova.</p>	Preciziranje odredbe.	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>Regulisano Zakonom o vanjskim poslovima.</b></p>
Član 9 Nacrta	<p>Član 9 Nacrta koji se odnosi na član 27 trenutnog Zakona. Obzirom da se dodaje jedan član, propušteno je usklađivanje numeracije, pa sada pozivanje na stav 2 i 3 nema smisla, odnosno ne poklapa se sa sadržinom. Potrebno je uskladiti numeraciju.</p>	Tehničko uređenje člana.	<p><b>Prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>S obzirom da je dodat još jedan stav ispravna formulacija člana 27 stav 3 je: “Protiv odluke iz stava 3 i 4 ovog člana, organu državne uprave nadležnom za vanjske poslove može se izjaviti žalba, preko diplomatsko-konzularnog predstavništva, u roku od osam dana od dana prijema odluke.</b></p>
Član 11 Nacrta	<p>Član 11 Nacrta koji se odnosi na član 34 stav 2 trenutnog Zakona je nejasan.</p> <p>Nije jasna intencija promjene ovog člana oobzirom da je isti konfuzan i nerazumljiv pa dovodi do mogućeg</p>	Preciziranje i preformulacija člana.	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>Predložene izmjene se odnose na usklađivanje Zakona o strancima sa Uredbom EU o Zakoniku unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granice (Zakonik o šengenskim granicama).</b></p>

	<p>pogrešnog tumačenja. Član je potrebno ili preformulisati na način koji će biti jasan ili eventualno ostaviti staru formulaciju „računajući od dana prvog ulaska“, u skladu sa intencijom nacrtu koja ostaje nejasna.</p>		<p><b>Naime, predložena izmjena je preuzeta iz člana 6 navedene Uredbe.</b></p>
<p>Član 11 Nacrta</p>	<p>Član 11 Nacrta koji se odnosi na član 34 stav 3 propisuje da se isti briše. Ostaje nejasno zbog čega bi se brisao ovaj član odnosno zbog čega bi se obrisala odredba koja omogućava strancu koji je boravio u Crnoj Gori 90 dana, u skladu sa stavom 1 i 2 tog člana, da može ponovo ući i boraviti u Crnoj Gori nakon isteka vremenskog perioda od 180 dana, računajući od dana prvog ulaska.</p>	<p>Pojašnjenje brisanja ovog stava.</p>	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>Predložene izmjene se odnose na usklađivanje Zakona o strancima sa Uredbom EU o Zakoniku unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granice (Zakonik o šengenskim granicama).</b></p> <p><b>Naime, predložena izmjena je preuzeta iz člana 6 navedene Uredbe.</b></p>
<p>Član 12 Nacrta</p>	<p>Član 12 Nacrta koji se odnosi na član 36 trenutno važećeg zakona se mijenja i sada se u stavu 2 propisuje da „Rješenjem iz stava 1 ovog člana, određuje se rok u kojem stranac mora napustiti teritoriju Crne Gore i izriče zabrana ulaska i boravka u Crnu Goru“</p> <p>Do sada je bilo da se može izreći zabrana ulaska.</p> <p>Smatramo da bi bilo dobro ostaviti staru formulaciju, odnosno propisati ovo kao mogućnost, a ne kao obavezu, kako bi se</p>	<p>Prilagođavanje člana.</p>	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>Predloženim izmjenama se kao izuzetak predviđa mogućnost da se strancu neće izreći zabrana ulaska i boravka u slučajevima kada postoje humanitarni razlozi ili ozbiljni razlozi lične prirode.</b></p>

	opravdanost izricanja ove mjere mogla cijeniti od slučaja do slučaja.		
Član 12 Nacrta	<p>Član 12 Nacrta koji se odnosi na član 36 trenutno važećeg zakona se mijenja i sada se u stavu 3 propisuje da je vrijeme zabrane ulaska i boravka izriče na period od 90 dana do jedne godine.</p> <p>Do sada je bilo propisano od 30 dana do jedne godine.</p> <p>Smatramo da bi bilo dobro ostaviti staru formulaciju, kako bi se opravdanost izricanja dužine ove mjere mogla cijeniti od slučaja do slučaja.</p>	Prilagođavanje člana.	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje</b></p> <p><b>Predloženim izmjenama se kao izuzetak predviđa da se zabrana ulaska i boravka neće izreći ako stranac dostavi dokaz o postojanju humanitarnih razloga, odnosno ozbiljnih razloga lične prirode.</b></p>
Član 12 Nacrta	<p>Član 12 Nacrta koji se odnosi na član 36 trenutno važećeg zakona se mijenja i sada propisuje da žalba na rešenje kojim se otkazuje boravak ne odlaže izvršenje rešenja.</p> <p>Postavlja se pitanje šta se dešava ukoliko stranac napusti Crnu Goru, a žalba bude usvojena?</p> <p>U ovom slučaju bi za stranca nastali potencijalno veliki materijalni troškovi te da li stranac može da se vrati u Crnu Goru ukoliko žalba bude usvojena, odnosno da li ima pravo na naknadu štete i na koji način mu se računaju dani boravka, da li ispočetka, da li se uračunavaju dani koji</p>	Pojašnjenje i prilagođavanje člana.	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje</b></p> <p><b>Važeći Zakon o strancima u članu 36 već propisuje da žalba na rješenje o otkazu boravka ne odlaže izvršenje rješenja.</b></p>



	<p>su prethodno prošli ili se ne uračunava vrijeme koje je bio van Crne Gore?</p> <p>Ovo je važno i sa aspekta računanja dana isteka dozvole.</p>		
Član 13 Nacrta	<p>Član 13 Nacrta koji se odnosi na član 43 trenutno važećeg zakona – u skladu sa ostalim zakonskim odredbama, smatramo da je ovdje potrebno dodati da putna isprava mora biti izdata u poslednjih 10 godina.</p>	Prilagođavanje člana.	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje</b></p> <p><b>Član 9 Zakona o strancima već propisuje da stranac prilikom ulaska u Crnu Goru mora imati važeću putnu ispravu koja je izdata u posljednjih deset godina, tako da se samo takva isprava može prezentovati prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole.</b></p>
Član 14 Nacrta	<p>Član 14 Nacrta, smatramo da je potrebno iza riječi „životni partner“ dodati riječi „različitog pola“, u skladu sa ostalim odredbama.</p>	Prilagođavanje člana.	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje</b></p> <p><b>Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola ("Službeni list CG", br. 67/2020) uređuje se zaključenje i prestanak životnog partnerstva lica istog pola, vođenje registra partnerstava, prava i dužnosti lica koja su zaključila partnerstvo.</b></p> <p><b>Naše zakonodavstvo ne poznaje životno partnerstvo lica različitog pola, isključivo životno partnerstvo lica istog pola, shodno Zakonu o životnom partnerstvu lica istog pola.</b></p>
Član 14 Nacrta	<p>Član 14 Nacrta koji se odnosi na član 44 trenutno važećeg zakona – u ovom članu postoji odredba „U slučaju poligamnog braka, spajanje porodice odobriće se samo jednom supružniku“. Smatramo da ovdje treba izvršiti</p>	Prilagođavanje člana.	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>Prilikom izrade Nacrta zakona o izmjenama I dopunama Zakona o strancima imali smo u vidu Analizu crnogorskog normativnog okvira u pogledu usaglašenosti sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola i</b></p>

	preciziranje na način što će se odrediti kriterijumi po osnovu kojih će se odrediti kojem supružniku će se odobriti ukoliko više njih aplicira. Na ovaj način odredba ostaje nepotpuna.		ista nam je poslužila prilikom kreiranja ovih odredbi
Član 16 Nacrta	Član 16 Nacrta koji se odnosi na član 46 trenutno važećeg zakona – potrebno je iza riječi „životni partneri“ dodati odredbu „istog pola“, u svim stavovima, kako bi se izvršilo prilagođavanje ostalim odredbama zakona.	Tehnička ispravka člana.	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje</b></p> <p><b>Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola ("Službeni list CG", br. 67/2020) uređuje se zaključenje i prestanak životnog partnerstva lica istog pola, vođenje registra partnerstava, prava i dužnosti lica koja su zaključila partnerstvo.</b></p> <p><b>Naše zakonodavstvo ne poznaje životno partnerstvo lica različitog pola, isključivo životno partnerstvo lica istog pola, shodno Zakonu o životnom partnerstvu lica istog pola.</b></p> <p><b>Prilikom izrade Nacrta zakona o izmjenama I dopunama Zakona o strancima imali smo u vidu Analizu crnogorskog normativnog okvira u pogledu usaglašenosti sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola i ista nam je poslužila prilikom kreiranja ovih odredbi.</b></p>
Član 17 Nacrta	Član 17 Nacrta koji se odnosi na član 47 trenutno važećeg zakona – propisuje se da dozvola traje dok traje nastavna godina u Crnoj Gori. Smatramo da bi bolja formulacija bila „školska godina“ obzirom da po zakonu	Prilagođavanje termina.	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje</b></p> <p><b>Članom 17 Predloga zakona ograničen je period izdavanja dozvole za privremeni boravak radi školovanja u smislu da se ista izdaje na period dok traje nastavna godina u Crnoj Gori, shodno</b></p>

	<p>nastavna godina predstavlja period u kojem se ostvaruje redovna nastava, znači ovdje bi suštinski dozvola trajala od prvog do posljednjeg dana nastave, što ne ostavlja prostora za obaveze koje postoje i van nastave.</p> <p>„školska godina“ po zakonu - je period u kojem se ostvaruje redovna nastava i ostali oblici obrazovno-vaspitnog rada.</p>		<p><b>propisima o opštem obrazovanju i vaspitanju.</b></p> <p><b>Na taj način suzbiće se zloupotrebe koje se javljaju u praksi u smislu da se dozvola za privremeni boravak radi školovanja izdaje djeci na godinu, nakon toga se, u pojedinim situacijama, roditelji spajaju sa maloljetnom djecom i može se doći u situaciju da roditelji poslije pet godina ostvare parvo na stalni boravak a djeca nemaju ovo pravo jer je u članu 86 stav 4 propisano:</b></p> <p><b>“Ako je stranac ranije imao odobren privremeni boravak u Crnoj Gori radi školovanja ili specijalizacije, stručnog osposobljavanja ili praktične nastave, u vrijeme potrebno za odobrenje stalnog boravka, računa se samo polovina vremena provedenog na osnovu odobrenog privremenog boravka”.</b></p>
<p>Član 19 Nacrta</p>	<p>Član 19 Nacrta koji se odnosi na član 56 trenutno važećeg zakona – dodaje se novi član koji propisuje da bliže uslove i način utvrđivanja visine vrijednosti nepokretnosti iz stava 1 ovog člana, propisuje Vlada na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove finansija – ostaje nejasno iz kog razloga se ova vrijednost utvrđuje odnosno koja je svrha dodavanja ovakvog člana kao i</p>	<p>Pojašnjenje stava.</p>	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>Članom 19 Predloga zakona ostavljen je pravni osnov za donošenje akta kojim će se propisati bliži uslovi i način utvrđivanja visine vrijednosti nepokretnosti koju stranac treba da posjeduje da bi mu se odobrila dozvola za privremeni boravak radi korišćenja i raspolaganja pravom na nepokretnosti.</b></p> <p><b>Naime, samo u 2022. godini ovim strancima je odobreno blizu 4.000 dozvola za privremeni boravak, bez ograničenja</b></p>

	dalja razrada ovog stava.		visine vrijednosti nepokretnosti, tako da smo mišljenja da treba Vladinom uredbom da se propiše vrijednost nepokretnosti za buduće odobravanje ovih dozvola.
Član 20 Nacrta	Član 20 Nacrta koji se odnosi na dodavanje člana 58c– stav 2 propisuje da Pravo na rad iz stava 1 tačka 6 ovog člana podnosilac zahtjeva stiče protekom roka od devet mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za utvrđivanje statusa lica bez državljanstva o kojem Ministarstvo nije donijelo odluku. Smatramo da je bolje rešenje staviti 6 mjeseci, obzirom da Ministarstvo u članu 58e ima rok od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, da odluči.	Prilagođavanje.	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>Ovaj predlog se ne prihvata zato što je u članu 58e propisano: Ministarstvo odlučuje o zahtjevu za utvrđivanje statusa lica bez državljanstva u roku od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva (stav 1).</b></p> <p><b>Rok iz stava 1 ovog člana može se izuzetno produžiti za dodatnih šest mjeseci ukoliko zahtjev za utvrđivanje statusa lica bez državljanstva podrazumijeva utvrđivanje složenih činjeničnih okolnosti ili razjašnjavanje složene pravne stvari iz člana 59h ovog Zakona (stav 1).</b></p>
Član 20 Nacrta	Član 20 Nacrta koji se odnosi na dodavanje člana 58c stav 3 - Podnosilac zahtjeva ima obavezu da se odazove pozivu Ministarstva na saslušanje i da ostane na teritoriji Crne Gore za vrijeme trajanja postupka, osim ako Ministarstvo ne odobri izlazak iz zemlje na izuzetnoj osnovi. Smatramo da treba dodati odredbu koja će regulisati šta se dešava u slučaju ako se ne odazove.	Prilagođavanje.	<p><b>Prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>U saradnji sa kolegama iz Ministarstva pravde dodaje se kaznena odredba koja tretira ovo pitanje</b></p>
Član 20 Nacrta	Član 20 Nacrta koji se	Prilagođavanje.	<b>Prihvata se</b>

	<p>odnosi na dodavanje člana 58c stav 4 - Podnosilac zahtjeva mora da obavijesti Ministarstvo o promjeni kontakt podataka u roku od tri dana od dana promjene. Smatramo da treba dodati odredbu koja će regulisati šta se dešava u slučaju ako ne prijavi.</p>		<p><b>Obrazloženje:</b></p> <p><b>U saradnji sa kolegama iz Ministarstva pravde dodaje se kaznena odredba koja tretira ovo pitanje</b></p>
Član 20 Nacrta	<p>Član 20 Nacrta koji se odnosi na dodavanje člana 58d - Ministarstvo će razmotriti sve raspoložive dokaze, uključujući svjedočenje podnosioca zahtjeva, kako bi u razumnoj mjeri utvrdilo da li se podnosilac zahtjeva smatra državljaninom države s kojom ima razumnu povezanost, u smislu stava 2 ovog člana, u skladu sa zakonom te države – Ostaje nejasno kako naše Ministarstvo može utvrditi da li se neko smatra stranim državljaninom. Odredba nije jasna, ovdje bi možda trebalo predvidjeti saradnju sa državom za koju se provjerava da li je podnosilac zahtjeva njen državljanin.</p>	Prilagođavanje.	<p><b>Prihvata se</b> <b>Obrazloženje:</b></p> <p><b>U saradnji sa kolegama iz Ministarstva pravde dodaje se kaznena odredba koja tretira ovo pitanje</b></p>
Član 20 Nacrta	<p>Član 20 Nacrta koji se odnosi na dodavanje člana 58e stav 3 – Ostaje nejasno kako podnosilac zahtjeva može sam zaključiti da je opravdano očekivati da se odluka ne može donijeti u</p>	Prilagođavanje.	<p><b>Ne prihvata se</b> <b>Obrazloženje:</b></p> <p><b>Mišljenja smo da je stav 3 u članu 58e jasno definisan tako da glasi:</b> <b>“Ako je opravdano očekivati da se odluka ne može donijeti u roku iz st.</b></p>

	predviđenim rokovima. U ovom slučaju nema smisla propisivati da lice mora podnijeti zahtjev da bi ga organ o tome obavijestio. Smatramo da ovo Ministarstvo mora uraditi po službenoj dužnosti.		<b>1 i 2 ovog člana, lice koje je podnijelo zahtjev za utvrđivanje statusa lica bez državljanstva biće o tome obaviješteno u pisanoj formi, na njegov zahtjev, uz navođenje razloga zbog kojih nije moguće donijeti odluku u propisanom vremenu, kao i o roku u kojem se odluka može očekivati.</b>
Član 20	Član 20 Nacrta koji se odnosi na dodavanje člana 58g – Naslov člana je „Prava i obaveze lica bez državljanstva“. Međutim, član ne sadrži nijednu obavezu, već samo prava. Treba ili dodati određene obaveze ili promijeniti naziv člana, u skladu sa intencijom istog.	Prilagođavanje.	<b>Prihvata se Obrazloženje:</b>  <b>Primjedba se prihvata i naziv člana 58g glasi: “Prava lica bez državljanstva”</b>
Član 61 trenutno važećeg zakona	Član 61 trenutno važećeg zakona: „Stranac koji podnese uredan zahtjev za izdavanje dozvole za privremeni boravak prije isteka boravka od 90 dana može ostati u Crnoj Gori do donošenja izvršnog rješenja“ – Ovdje smatramo da treba predvidjeti rok u kojem ovaj zahtjev mora biti predat prije isteka ovih 90 dana.	Prilagođavanje.	<b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b>  <b>Mišljenja smo da je ova odredba potpuno jasna i u praksi do sada nije bilo poteškoća u primjeni iste.</b>  <b>Znači, strannac može podnijeti zahtjev prije isteka roka od 90 dana, što je u skladu sa članom 34 važećeg zakona, koji glasi:</b>  <b>Stranac može boraviti u Crnoj Gori do 90 dana na osnovu vize za kratki boravak (viza C) ili bez vize, u skladu sa propisom o viznom režimu iz člana 14 stav 2 ovog zakona (stav 1).</b>  <b>U slučaju iz stava 1 ovog člana, stranac može boraviti u Crnoj Gori najduže 90 dana u</b>

			<p>vremenskom periodu od 180 dana, računajući od dana prvog ulaska, ako ovim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno (stav 2).</p> <p>Stranac koji je boravio u Crnoj Gori 90 dana, u skladu sa st. 1 i 2 ovog člana, može ponovo ući i boraviti u Crnoj Gori nakon isteka vremenskog perioda od 180 dana, računajući od dana prvog ulaska (stav 3).</p>
Član 24	<p>Član 24 Nacrta koji se odnosi na član 64 trenutno važećeg zakona.</p> <p>Dolazi do promjene numeracije pa ista sada nije usklađena, te se ne poklapa pozivanje na određene stavove odnosno isto nema smisla.</p>	Tehničko prilagođavanje.	<p><b>Prihvata se</b> <b>Obrazloženje:</b></p> <p>U pitanju je pravno tehnička korekcija tako da je u članu 24 Nacrta zakona dodat još jedan stav koji glasi: “Dosadašnji st. 3, 4 i 5 postaju st. 6, 7, i 8”.</p>
Član 29	<p>Član 29 nacrta koji se odnosi na član 70 stav 3 – dodavanje odredbi „dodaju se riječi: „ako imaju najmanje tri zaposlena, f koji imaju zaključene ugovore o radu na puno radno vrijeme, od kojih je jedan zaposleni crnogorski državljanin“ smatramo da bi nastali problemi u praksi obzirom da postoji značajan broj društava koji imaju strane izvršne direktore i strane zaposlene, ili nemaju ovaj broj zaposlenih.</p>	Ostaviti odredbu da glasi kako je u trenutno važećem zakonu.	<p><b>Ne prihvata se</b> <b>Obrazloženje:</b></p> <p>Članom 29 član 70 stav 4 mijenja se i glasi: <b>Dozvola za privremeni boravak i rad za preduzetnike i izvršne direktore u privrednim društvima u kojima su oni jedini vlasnici ili vlasnici više od 51% kapitala može se produžavati dok ispunjavaju uslove iz člana 43 ovog zakona, ako imaju najmanje tri zaposlena, koji imaju zaključene ugovore o radu na puno radno vrijeme, od kojih je jedan zaposleni crnogorski državljanin.</b></p> <p>Mišljenja smo da je odredba potpuno jasno i precizno definisana.</p>
Član 70 stav 5 trenutno	Član 70 stav 5	Preciziranje.	<b>Ne prihvata se</b>

važećeg zakona	trenutno važećeg zakona: U važećem zakonu postoji odredba koja kaže da ako stranac ne stupi na rad u roku od 24 časa poslodavac mora obavijestiti o tome Ministarstvo radi poništavanja dozvole. Mislimo da bi ovdje bilo dobro da se predvide neki izuzeci (bolest, sriječenost i slično).		<p><b>Obrazloženje:</b></p> <p><b>Primjedba se ne prihvata zato što u dosadašnjoj primjeni ove odredbe nije bilo poteškoća.</b></p> <p><b>U suprotnom mišljenja smo da bi bilo zloupotreba u praksi.</b></p>
Član 71 trenutno važećeg zakona	Član 71 trenutno važećeg zakona – Ovdje smatramo da bi bilo dobro predvidjeti kaznu za poslodavca koji ne zaključi ugovor o radu sa strancem, obzirom da se poništava dozvola za boravak i rad, a vjerovatno su za stranca nastali troškovi, posebno u smislu potrošenog vremena.	Preciziranje.	<p><b>Prihvata se</b></p> <p><b>Obrazloženje:</b></p> <p><b>U saradnji sa kolegama iz Ministarstva pravde dodaće se kaznena odredba koja tretira ovo pitanje</b></p>
Član 80 trenutno važećeg zakona	Član 80 trenutno važećeg zakona: Mislimo da bi bilo dobro dodati odredbu da ukoliko izostane mišljenje agencije i policije, smatraće se da ne postoje smetnje za izdavanje dozvole (ovo zaključujemo na osnovu člana 62 stav 3).	Preciziranje.	<p><b>Ne prihvata se</b></p> <p><b>Obrazloženje:</b></p> <p><b>Članom 62 st. 1, 3 i 5 je propisano:</b></p> <p><b>Dozvolu za privremeni boravak izdaje Ministarstvo, uz prethodno mišljenje Agencije i policije o postojanju smetnji iz razloga nacionalne, odnosno unutrašnje bezbjednosti iz člana 43 stav 1 tačka 8 ovog zakona.</b></p> <p><b>Ako Ministarstvo ne dobije mišljenja iz stava 2 ovog člana u propisanom roku, smatraće se da ne postoje smetnje za izdavanje dozvole za privremeni</b></p>



			<p><b>boravak.</b></p> <p><b>O odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak odlučuje se rješenjem.</b></p> <p><b>Članom 80 stav 1 je propisano da dozvolu za privremeni boravak i rad izdaje Ministarstvo u skladu sa članom 62 st. 1, 3 i 5 ovog zakona, tako da je ovo već propisano u važećem zakonu.</b></p>
Član 91 trenutno važećeg zakona	Član 91 trenutno važećeg zakona: Ovdje je propisano da se zahtjev za produženje dozvole za stalni boravak podnosi u roku od 8 dana od dana isteka važenja dozvole. Mislimo da je logičnije da bude propisano da se podnosi u nekom periodu prije isteka roka važenja dozvole.	Preciziranje.	<p><b>Prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>U Nacrtu zakona dodat je član 41 u smislu da se član 91 stav 3 mijenja se i glasi: „Zahtjev za produženje dozvole iz stava 2 ovog člana stranac podnosi Ministarstvu u mjestu boravka stranca, najkasnije u roku od 60 dana prije isteka roka važenja dozvole za stalni boravak“.</b></p>
Član 43 Nacrta	Član 43 Nacrta koji se odnosi na član 96 trenutnog zakona: smatramo da bi bilo dobro dodati da pored djeteta ovo važi i za poslovno nesposobnog stranca.	Preciziranje.	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>Na ovu kategoriju stranaca primjenjuje se zakonodavstvo kojom je regulisana ova materija</b></p>
Član 43 Nacrta	Član 43 Nacrta koji se odnosi na član 96a trenutnog zakona stav 5 – Smatramo da ovdje treba dodati „uz saglasnost drugog roditelja“.	Preciziranje.	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>Ukoliko maloljetno dijete ima odobren privremni boravak u Crnoj Gori isti je dobilo na zahtjev jednog od roditelja, uz pisanu saglasnost drugog roditelja, tako da se podrazumijeva da ovo dijete može mijenjati adresu boravka u Crnoj Gori, na zahtjev jednog od roditelja, bez saglasnosti drugog.</b></p>

<p>Član 45 Nacrta</p>	<p>Član 45 nacrta koji se odnosi na član 107 trenutnog zakona: U članu 107 stav 7 riječi: “30 dana” zamjenjuju se riječima: ”90 dana”. Ukoliko se ovo ovako promijeni onda naredni stav nema smisla, jer propisuje da se rok može produžiti na zahtjev ali ne duže od 90 dana, dakle ovaj rok iz stava 2 bi onda trebalo produžiti.</p>	<p>Preformulacija.</p>	<p><b>Ne prihvata se Obrazloženje:</b></p> <p><b>Član 107 stav 7 važećeg zakona glasi:</b>  <b>“Policija može u rješenju o povratku, uzimajući u obzir relevantne okolnosti svakog pojedinačnog slučaja, strancu izreći zabranu ulaska i boravka, koja ne može biti kraća od 30 dana niti duža od pet godina”.</b></p> <p><b>Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima predloženo je da ovaj stav glasi:</b>  <b>“Policija može u rješenju o povratku, uzimajući u obzir relevantne okolnosti svakog pojedinačnog slučaja, strancu izreći zabranu ulaska i boravka, koja ne može biti kraća od 90 dana niti duža od pet godina”.</b></p> <p><b>Vi se u primjedbi pozivate na naredni stav 8 ovog člana koji glasi:</b>  <b>“Stranac iz stava 1 ovog člana dužan je da napusti Crnu Goru u roku koji mu je određen rješenjem o povratku i da se prilikom napuštanja Crne Gore prijavi policijskom službeniku na graničnom prelazu”, i u kojem se ne pominje rok.</b></p> <p><b>Vjerovatno ste mislili na stav 4 ovog člana koji glasi:</b>  <b>“Rok za dobrovoljno napuštanje Crne Gore određen rješenjem o povratku, policija može produžiti na zahtjev stranca, ali ne duže od 90 dana, pri čemu se uzimaju</b></p>
-----------------------	---	------------------------	---

			<p>u obzir okolnosti konkretnog slučaja, naročito dužina boravka, rodbinske i društvene veze ili da stranac ima djecu koja pohađaju školu".</p> <p>Primjedba se ne prihvata jer je u ovom stavu 4 propisan rok za dobrovoljno napuštanje Crne Gore a u izmijenjenom članu govorimo o roku za zabranu ulaska u Crnu</p>
--	--	--	--

			Gori koji po ovim izmjenam ne može biti kraći od 90 dana niti duži od pet godina.
Član 52 Nacrta	Član 52 nacrta koji se odnosi na član 206 stav 7 trenutnog zakona: možda da ostane član samo da se stavi kraći rok čuvanja podataka.	Predlog.	Ne prihvata se <b>Obrazloženje:</b> Članom 52 Predloga zakona propisano je brisanje stav 7 u članu 206 Zakona o strancima zato što je identična odredba propisana u članu 207 stav 1 zakona. Svakako, odredbe o rokovima za čuvanje podataka još jednom ćemo razmotriti.
<b>Fizička lica</b>			
Kristina Novaković član 28	Izuzetno, dozvola za privremeni boravak i rad za preduzetnike i izvršne direktore u privrednim društvima u kojima su oni jedini vlasnici ili vlasnici više od 51% kapitala može se izdati strancu koji ima više od 66 godina života.	Stav 3 člana 69 Zakona o strancima nije usklađen sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju koji propisuje starosnu granicu od 66 godine a ne 67 koliko je propisana važećim Zakonom o strancima	Prihvata se <b>Obrazloženje:</b> Prihvata se predlog i Zakon o strancima će biti usklađen sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

**Ukupno je dostavljeno 94 predloga na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima od strane 15 subjekata, od čega je 52 prihvaćeno, dok je 42 predlog odbijen.**

Naziv organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova koja je odgovorna za pripremu Nacrta zakona: **DIREKTORAT ZA UPRAVNE POSLOVE, DRŽAVLJANSTVO I STRANCE.**

**Kontakt:**  
 Dragan Dasic  
 E-mail: dragan.dasic@mup.gov.me  
 Mob: 067/112-195

